



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0259020 / 026

U Podgorici, dana 27.12.2023.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA; broj 389620 podnijetoj dana 25.12.2023. u 12:14:58, preko

Ime i prezime: DRAGANA ZINDOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA - registarski broj 5 - 0259020, PIB 02436981, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 30.09.2022.

Registruje se - upisuje se: Statut od 01.12.2023.

Povećanje kapitala:

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 8.129.022,38 Euro (Novčani 8.129.022,38 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)
Povećanje: Novčani 887.811,62 Euro, Nenovčani 0,00 Euro
Ukupni kapital nakon povećanja: 9.016.834,00 Euro (Novčani 9.016.834,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 25.12.2023 u 12:14:58 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću LUČICE MONTENEGRO.

Preuzeto: Zindović Dragana
27.12.2023.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sami savjetnik I

Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 27.12.2023

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 27.12.2023, pod registarskim brojem 5-0259020/026 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA. Statutom i Odlukom od 01.12.2023. godine, registruje se promjena povećanje novčanog kapitala. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Nacelnica
Sarfa Bojanić

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0259020 / 025

Datum registracije: 04.08.2005.

PIB: 02436981

Datum promjene podataka: 16.11.2022.

"LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /025

Skraćeni naziv: LUČICE MONTENEGRO
Telefon: +38267204733
eMail: milena@ieeholding.com
Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 03.08.2005.

Datum donošenja Statuta: 03.08.2005. Datum promjene Statuta: 30.09.2022.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: II CRNOGORSKOG BATALJONA 2E PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: II CRNOGORSKOG BATALJONA 2E PODGORICA

Adresa sjedišta: II CRNOGORSKOG BATALJONA 2E PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Mješoviti

Upisani kapital: 8.129.022,38Euro (Novčani 8.129.022,38Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: H
U

LICA U DRUŠTVU:

FAWAD TARIQ KHAN [REDACTED]

[REDACTED]
Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Pojedinačno osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 2.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 2.000.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PREDRAG KOZIĆ [REDACTED]

[REDACTED]
Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Pojedinačno osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 2.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 2.000;)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PREDRAG KOZIĆ [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Pojedinačno osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktno ili indirektno obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000,00, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000,00.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 25.12.2023 godine u 12:12h

MP

Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić

CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 389620

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DRAGANA ZINDOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - LUČICE MONTENEGRO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50259020 sa sljedećim prilogima:

Punomoćje

Odluka o povećanju kapitala

Statut društva

Izvještaj ovlašćenog procjenitelja

Obrazac

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 25.12.2023. god.

Podnosilac prijave



Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

1. PODNOSILAC PRIJAVE¹

Prijava				Prokurista
1.1.1.				
1.1.3. IME	Dragana	1.1.4. PREZIME	Zindović	
1.1.5. U				
1.1.7. O				
1.1.9. T				

2. VRSTA REGISTRACIJE U CRPS

2.1. Osnivanje	☒	2.2. Promjena	☐	2.3. Brisanje	☐	2.4. Rezervacija naziva	☐
----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

3.1. Registar poreskih obveznika	☐	
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost	☐	3.3. Carinski registar
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)	☐	3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede
3.6. Registar stanovnika	☐	

4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja													
☒	DOO		PREDUZETNI K		AD		KD		DIO STRANOG DRUŠTVA		USTANOV A		OD
	NVO		ZADRUGA		KOOPERATIVA				INVESTICIONI FOND		PODRUŽNI CA		OSTALO
4.1. Puni naziv društva			Društvo sa ograničenom odgovornošću "LUČICE MONTENEGRO" DOO – Podgorica										
4.2. Skraćeni naziv			"LUČICE MONTENEGRO" DOO – Podgorica										
4.3. PIB:			02436981				4.4. Registarski broj:			50259020			
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ² / naziv podružnice													
4.6. Novi naziv društva:													
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv													
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA													
4.5.1. Ulica i broj:													
4.5.2. Mjesto:							4.5.3. Opština:						
4.5.4. Država:													
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE													
4.6.1. Ulica i broj:													
4.6.2. Mjesto:							4.6.3. Opština:						
4.6.4. Država:													
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA													
4.7.1. Ulica i broj:													
4.7.2. Mjesto:							4.7.3. Opština:						
4.7.4. Država:													

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

9. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA			
	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
13.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
13.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			
14 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)			
14.1 Oblik organizovanja:			
14.2 Regstarski broj:			
14.3 Matični broj:			
14.4 Naziv matičnog društva:			
14.5 Država matičnog društva:			
14.6 Mjesto matičnog društva:			
14.7 Datum donošenja statuta:			
14.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:			
15 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)			
MB društva:			
Naziv društva:			
16 FINANSIJSKA DOKUMENTA			
	Bilans uspjeha		Bilans stanja
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)			
Godina dokumenta			
Drugo			
<i>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</i> Datum: _____ _____ Potpis podnosioca prijave			

17. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

17.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

☐ DA ☐ NE

17.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

17.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

☐ DA ☐ NE

17.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

_____ potpis

18. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA

Način prestanka

☐ Likvidacija

☐ Brisanje

18.1. LIKVIDACIJA⁷**18.1.1 Vrsta likvidacije**

☐ Dobrovoljna likvidacija

☐ Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

18.1.2. Sa imovinom

☐ DA

☐ NE

18.1.3. Datum pokretanja postupka

18.1.4. Datum odluke

19. BRISANJE⁸**19.1.1. Razlog prestanka**

☐ Spajanjem

☐ Podjelom

☐ Na sopstveni zahtjev

19.1.2. Datum prestanka / odluke

19.1.3. Naziv donosioca rješenja

19.1. 4. Broj rješenja

19.1.5. Datum rješenja

⁷ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija

⁸ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje





Datum: _____

Potpis podnosioca prijave

Na osnovu Statuta društva, Osnivač društva "LUČICE MONTENERGO" DOO, PIB 02436981, II Crnogorskog bataljona 2E, Podgorica, pravno lice SHUAA 5 Commercial Broker LLC, društvo

Based on the company's Statute, the founder of the company "LUČICE MONTENERGO" DOO, PIB 02436981, II Crnogorskog bataljona 2E, Podgorica, legal entity SHUAA 5 Commercial

Offices, poštanski broj 31045, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, dana 06.11.2023. godine donosi sledeću

registered office H Hotels Offices, postal code 31045, Dubai, United Arab Emirates, on 06.11.2023. brings the following

ODLUKU

o konvertovanju dugoročnih potraživanja u osnovni kapital Društva i novčanom povećanju osnovnog kapitala Društva

I Društvo sa ograničenom odgovornošću "LUČICE MONTENERGO" PIB 02436981, II Crnogorskog bataljona 2E, Podgorica, je društvo čiji je osnivač sa udjelom od 100% pravno lice SHUAA 5 Commercial Broker LLC, društvo osnovano u Emiratu Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, sa komercijalnom dozvolom broj 1057225 i registrovanom kancelarijom H Hotels Offices, poštanski broj 31045, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.

II Osnivač Društva pravno lice SHUAA 5 Commercial Broker LLC konvertuje dugoročna potraživanja-pozajmice Osnivača prema Ugovoru o ustupanju potraživanja i otpisu potraživanja od dana 28.03.2023. godine, Ugovoru o zajmu od 23.06.2023. godine i Ugovoru o zajmu od 25.10.2023. godine, u osnovni kapital Društva, u ukupnom iznosu od 887.811,62 € (osamsto osamdeset sedam hiljada osamsto jedanaest eura i šezdeset dva euro centa).

III Osnivač društva povećava osnovni kapital Društva u novcu u iznosu od 887.811,62 € (osamsto osamdeset sedam hiljada osamsto jedanaest eura i šezdeset dva euro centa).

IV Ukupan upisani kapital društva je 8.129.022.38 € (osam miliona sto dvadeset devet hiljada dvadeset dva eura i trideset osam euro centi). Nakon povećanja ovom Odlukom ukupni kapital Društva iznosi 9.016.834,00 € (devet miliona šesnaest hiljada osamsto trideset četiri eura).

DECISION

on the conversion of long-term receivables into the Company's share capital and the monetary increase of the Company's share capital

I Limited Liability Company "LUČICE MONTENERGO" PIB 02436981, II Crnogorskog bataljona 2E, Podgorica, is a company whose founder with 100% shares is a legal entity SHUAA 5 Commercial Broker LLC, a company established in the Emirate of Dubai, United Arab Emirates, with a commercial license number 1057225 and registered office H Hotels Offices, postal code 31045, Dubai, United Arab Emirates.

II The Founder of the Company, legal entity SHUAA 5 Commercial Broker LLC, converts long-term receivables-loans of the Founder according to the Agreement on assignment of receivables and write-off of receivables dated March 28, 2023, Loan Agreement dated June 23, 2023 and the Loan Agreement dated October 25, 2023, to the basic capital of the Company, in the total amount of €887,811.62 (eight hundred and eighty-seven thousand eight hundred and eleven euros and sixty-two euro cents).

III The founder of the company increases the basic capital of the company in money in the amount of €887,811.62 (eight hundred and eighty-seven thousand eight hundred and eleven euros and sixty-two euro cents).

IV The total registered capital of the company is €8,129,022.38 (eight million one hundred and twenty-nine thousand and twenty-two euros and thirty-eight euro cents). After the increase by this Decision, the total capital of the Company

V Struktura osnivačkog kapitala nakon povećanja ovom odlukom je

- Osnivač: SHUAA 5 Commercial Broker LLC 9.016.834,00 € ili 100%

VI O sprovođenju ove Odluke staraće se Izvršni direktor Društva, koji je ovlašten da potpiše dokumentaciju potrebnu za sprovođenje odluke u Centralnom registru privrednih subjekata.

VII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

amounts to €9,016,834.00 (nine million sixteen thousand eight hundred and thirty-four euros).

V The structure of the founding capital after the increase by this decision is

- Founder: SHUAA 5 Commercial Broker LLC €9,016,834.00 or 100%

VI The Executive Director of the Company will take care of the implementation of this Decision, who is authorized to sign the documentation required for the implementation of the decision in the Central Register of Business Entities.

VII This decision enters into force on the day of its adoption.

Obrazloženje

Osnivač Društva shodno Statutu društva "LUČICE MONTENEGRO" DOO, Podgorica, donosi odluku o konvertovanju dugoročnih potraživanja-pozajmica Osnivača prema Ugovoru o ustupanju potraživanja i otpisu potraživanja od dana 28.03.2023. godine, Ugovoru o zajmu od 23.06.2023. godine i Ugovoru o zajmu od 25.10.2023. godine, u osnovni kapital Društva, u ukupnom iznosu od 887.811,62 €, čime se ujedno i povećava osnovni kapital Društva, pa je imajući u vidu navedeno, Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

Explanation

The Founder of the company pursuant to the Statute of the company "LUČICE MONTENEGRO" DOO, Podgorica, brings a decision on the conversion of long-term receivables-loans of the Founder according to the Agreement on assignment of receivables and write-off of receivables dated March 28, 2023, Loan Agreement dated June 23, 2023 and the Loan Agreement dated October 25, 2023, to the basic capital of the Company, in the total amount of €887,811.62, which also increases the basic capital of the Company, so taking into account the above, the Founder decided as in the enacting clause.

OSNIVAČ / THE FOUNDER


SHUAA 5 Commercial Broker LLC

Direktor/Manager


Natasha Hannoun



Direktor/Manager


Bechara Raad

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/20, 146/21) Osnivač društva pravno lice „SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER“ LLC, društvo osnovano u Emiratu Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, sa komercijalnom dozvolom broj 1057225, sa registrovanom adresom H Hotels Offices, poštanski broj 31045, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, a koju zastupa direktor Natasha Ibrahim Hannoun Mansour i direktor Bechara Antoun Raad, dana 01.12.2023. godine, usvaja sledeći

S T A T U T
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUČICE
MONTENEGRO" - PODGORICA

Član 1.
Opšte odredbe

1.1 "LUČICE MONTENEGRO" je društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač:

"SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER" LLC, društvo sa



1.2 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2.
Firma i sjedište

2.1 Puni naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "LUČICE MONTENEGRO" DOO – Podgorica.

2.2 Skraćena oznaka Društva je "LUČICE MONTENEGRO" DOO – Podgorica.

2.3 Sjedište Društva je u Podgorici, ul. II Crnogorskog bataljona 2E.

2.4 Adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, ul. II



2.5 Firmu i sjedište može mijenjati Osnivač.


Based on the Law on Commercial Entities ("Official Gazette of Montenegro", no. 65/20, 146/21) Founder company legal entity "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER" LLC, a company established in the Emirate of Dubai, United Arab Emirates, with commercial license number 1057225, with registered address H Hotels Offices, postal code 31045, Dubai, United Arab Emirates, represented by director Natasha Ibrahim Hannoun Mansour and director Bechara Antoun Raad, on December 01,2023, adopts the following

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE
LIMITED LIABILITY COMPANY "LUČICE MONTENEGRO"
- PODGORICA

Article 1.
General conditions

1.1 "LUČICE MONTENEGRO" is a limited liability company whose founder is:

"SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER" LLC, a limited liability



1.2 The company is established for an indefinite period.

Article 2.
Company and headquarters

2.1 The full name of the Company is: Limited Liability Company "LUČICE MONTENEGRO" LLC - Podgorica.

2.2 The abbreviation of the Company is "LUČICE MONTENEGRO" LLC - Podgorica.

2.3 The registered office of the Company is in Podgorica, street II Crnogorskog bataljona 2E.

2.4 The address for receiving official post is in



office can be changed by the Founder.

2.6 Društvo ima svoj pečat. Pečat društva je ovalnog oblika, sa tekstom na obodu: "Lučice Montenegro" DOO Podgorica.

2.7 Društvo ima svoj štambilj koji je okruglog oblika sa tekstom po gornjoj ivici "Lučice Montenegro" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, a u sredini oznaka "Broj", a pri dnu oznaka "Datum".

Član 3. Djelatnost Društva

3.1 Pretežna djelatnost za koju je društvo registrovano označeno je kodom:

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

3.2 Ostale djelatnosti kojima će se Društvo baviti:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.12 Gajenje pirinča 01.13 Gajenje povrća bostana, korjenastih i krtolastih biljaka 01.14 Gajenje šećerne trske
01.15 Gajenje duvana 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 01.21 Gajenje grožđa 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća 01.23 Gajenje agruma 01.24 Gajenje jabu astog i koštičavog voća 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća 01.26 Gajenje uljnih plodova 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka 01.28 Gajenje za inskog, aromatičnog i ljekovitog bilja 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka 01.30 Gajenje sadnog materijala 01.41 Uzgoj muznih krava 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara 01.44 Uzgoj kamila i lama 01.45 Uzgoj ovaca i koza 01.46 Uzgoj svinja 01.47 Uzgoj živine 01.49 Uzgoj ostalih životinja 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja 01.63 Aktivnosti poslije žetve 01.64 Dorada sjemena 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti, 02.20 Sječa drveća 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom 03.11 Morski ribolov 3.12. Slatkovodni ribolov 03.21 Morska akvakultura 03.22 Slatkovodna akvakultura 05.10 Vađenje kamenog uglja 05.20 Vađenje mrkog uglja i lignite 06.10 Vađenje sirove nafte 06.20 Vađenje prirodnog gasa 07.10 Vađenje ruda gvožđa 07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljca 08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina, 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija 08.92

2.6 The company has its seal. The seal of the company is oval in shape, with the text on the rim: "Lučice Montenegro" DOO Podgorica.

2.7 The company has its own stamp, which is round in shape with the text on the upper edge "Lučice Montenegro" limited liability company Podgorica, and the mark "Number" in the middle, and the mark "Date" at the bottom.

Article 3. Company activity

3.1 The main activity of the Company is registered under code:

68.10 Purchase and sale of own real estate

3.2 Other activities that the Company will engage in:

01.11 Cultivation of grain (except rice), legumes and oilseeds 01.12 Cultivation of rice 01.13 Cultivation of vegetables, root and tuberous plants 01.14 Cultivation of sugar cane 01.15 Cultivation of tobacco 01.16 Cultivation of plants for fiber production 01.19 Cultivation of other annual and biennial plants 01.21 Cultivation of grapes 01.22 Cultivation of tropical forest and of subtropical fruits 01.23 Cultivation of citrus fruits 01.24 Cultivation of apples and stone fruits 01.25 Cultivation of other woody, bushy and stone fruits 01.26 Cultivation of oleaginous fruits 01.27 Cultivation of plants for the preparation of beverages 01.28 Cultivation for medicinal, aromatic and medicinal plants 01.29 Cultivation of other perennial plants 01.30 Cultivation of planting material 0 1.41 Breeding of dairy cows 01.42 Breeding of other cattle and buffaloes 01.43 Breeding of horses and other ungulates 01.44 Breeding of camels and llamas 01.45 Breeding of sheep and goats 01.46 Breeding of pigs 01.47 Breeding of poultry 01.49 Breeding of other animals 01.50 Mixed agricultural production 01.61 Service activities for growing crops and plantations 01.62 Auxiliary Animal breeding activities 01.63 Post-harvest activities 01.64 Seed processing 01.70 Hunting, trapping and related service activities 02.10 Growing forests and other forestry activities, 02.20 Cutting down trees 02.30 Collecting forest fruits, except wood 02.40 Service activities related to forestry 03.11 Sea fishing 3.12. Freshwater fishing 03.21 Marine aquaculture 03.22 Freshwater aquaculture 05.10 Extraction of hard coal 05.20 Extraction of brown coal and lignite 06.10 Extraction of crude oil 06.20 Extraction of natural gas 07.10 Extraction of iron ore 07.21 Extraction of uranium and thorium ores 07.29 Extraction of other non-ferrous

Vađenje treseta, 08.93 Vađenje soli, 08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena 10.11 Prerada i konzervisanje mesa 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca 10.31 Prerada i konzervisanje krompira 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 10.41 Proizvodnja ulja i masti 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva 10.52 Proizvodnja sladoleda 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača 10.72 Proizvodnja dvopeka, kekisa, trajnog peciva i kolača 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna 10.81 Proizvodnja šećera 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda 10.83 Prerada čaja i kafe 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani 10.85 Proizvodnja gotovih jela 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pica 11.02 Proizvodnja vina od grožđa 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pica 11.05 Proizvodnja piva 11.06 Proizvodnja slada 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana 13.20 Proizvodnja tkanina 13.30 Dovršavanje tekstila 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta 14.11 Proizvodnja kožne odjeće 14.12 Proizvodnja radne odjeće 14.13 Proizvodnja ostale odjeće 14.14 Proizvodnja rublja 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa 15.20 Proizvodnja obuće 16.10 Rezanje i obrada drveta 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta 16.22 Proizvodnja parketa 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže 16.25

metal ores 08.11 Construction mining g and decorative stone, limestone, raw gypsum, chalk and slate 08.12 Extraction of gravel, sand, clay and kaolin, 08.91 Extraction of minerals for the production of mineral fertilizers and chemicals 08.92 Extraction of peat, 08.93 Extraction of salt, 08.99 Other extraction of ores and stones 09.10 Service activities related to the extraction of oil and natural gas 09.90 Service activities related to the extraction of other ores and stones 10.11 Processing and preservation of meat 10.12 Processing and preservation of poultry meat 10.13 Production of meat products 10.20 Processing and preservation of fish, crustaceans and molluscs 10.31 Processing and preservation of potatoes 10.32 Production of fruit and vegetable juices 10.39 Other processing and canning of fruits and vegetables 10.41 Production of oils and fats 10.42 Production of margarine and similar edible fats 10.51 Milk processing and cheese production 10.52 Production of ice cream 10.61 Production of mill products 10.62 Production of starch and starch products 10.71 Production bread, fresh pastries and cakes 10.72 Production of double-baked bread, biscuits, permanent pastries and cakes 10.73 Production of macaroni, noodles and similar flour products 10.81 Production of sugar 10.82 Production of cocoa, chocolate and confectionery products 10.83 Processing of tea and coffee 10.84 Production of spices and other food additives 10.85 Manufacture of ready-made meals 10.86 Manufacture of homogenized nutritional preparations and dietetic food 10.89 Manufacture of other food products 10.91 Manufacture of ready-made food for domestic animals 10.92 Manufacture of ready-made food for pets Manufacture of ready-made pet food 11.01 Distillation, purification and blending of beverages 11.02 Manufacture of grape wine 11.03 Manufacture of beverages and other fruit wines 11.04 Manufacture of other non-distilled fermented beverages 11.05 Manufacture of beer 11.06 Manufacture of malt 11.07 Manufacture of soft drinks, mineral water and other bottled water 12.00 Manufacture of tobacco products 13.10 Preparation and spinning of textile fibers 13.20 Manufacture of fabrics 13.30 Finishing of textiles 13.91 Manufacture of knitted and crocheted materials 13.92 Manufacture of finished textile products, except clothing 13.93 Manufacture of carpets and floor coverings 13.94 Manufacture of ropes, twine, braid and nets 13.95 Manufacture of non-woven textiles and non-woven textile articles, except clothing 13.96 Manufacture of other technical and industrial textiles 13.99 Manufacture of other textile articles 14.11 Manufacture of leather clothing 14.12 Manufacture of work clothing 14.13 Manufacture other clothing 14.14

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze 17.12 Proizvodnja papira i kartona 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira 17.24 Proizvodnja tapeta 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona 18.11 Štampanje novina 18.12 Ostalo štampanje 18.13 Usluge pripreme za štampu 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa 19.10 Proizvodnja produkata koksovanja 19.20 Proizvodnja derivata nafte 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova 20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija 20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima 20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova 20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata 20.51 Proizvodnja eksploziva 20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda 20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana 22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike 22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike 23.11 Proizvodnja ravnog stakla 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline 23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta 23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda 23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike 23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda 23.51 Proizvodnja cementa 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo 23.63 Proizvodnja svježeg betona 23.64 Proizvodnja maltera 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

Manufacture of linen 14.19 Manufacture of other clothing and accessories 14.20 Manufacture of fur products 14.31 Manufacture of knitted and crocheted socks 14.39 Manufacture of other knitted and crocheted clothing 15.11 Tanning and finishing of leather and finishing and dyeing of fur 15.12 Manufacture of travel and handbags and the like, Sarak products and belts 15.20 Manufacture of footwear 16.10 Cutting and processing of wood 16.21 Manufacture of wood veneers and panels 16.22 Manufacture of parquet 16.23 Manufacture of other construction carpentry and elements 16.24 Manufacture of wooden packaging 16.25 Manufacture of other wood, cork, straw and wicker products 17.11 Manufacture of cellulose fibers 17.12 Manufacture paper and cardboard 17.21 Manufacture of corrugated paper and cardboard and paper and cardboard packaging 17.22 Manufacture of paper articles for personal and household use 17.23 Manufacture of paper office articles 17.24 Manufacture of wallpaper 17.29 Manufacture of other paper and cardboard products 18.11 Newspaper printing 18.12 Other printing 18.13 Prepress services 18.14 Bookbinding and related services 18.20 Duplication of recorded records 19.10 Manufacture of coking products 19.20 Manufacture of petroleum derivatives 20.11 Manufacture of industrial gases 20.12 Manufacture of dyes and pigments 20.13 Manufacture of other basic inorganic chemicals 20.14 Manufacture of other basic organic chemicals 20.15 Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds 20.16 Manufacture of plastics in primary forms 20.17 Manufacture of synthetic rubber in primary forms 20.20 Manufacture of pesticides and other chemicals for agriculture 20.30 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, graphic paints and putties 20.41 Manufacture of soaps and detergents, cleaning and polishing agents 20.42 Manufacture of perfumes and of toilet preparations 20.51 Manufacture of explosives 20.52 Manufacture of adhesives 20.53 Manufacture of essential oils 20.59 Manufacture of other chemical products 20.60 Manufacture of artificial fibers 22.11 Manufacture of vehicle tires, retreading of vehicle tires 22.19 Manufacture of other rubber products 22.21 Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles 22.22 Manufacture of plastic packaging 22.23 Manufacture of plastic articles for construction 22.29 Manufacture of other plastic products 23.11 Manufacture of flat glass 23.12 Shaping and processing of flat glass 23.13 Manufacture of hollow glass 23.14 Manufacture of glass fibers 23.19 Manufacture and processing of other glass, including technical glass products 23.20 Manufacture of refractory of products

23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 23.91
 Proizvodnja brusnih proizvoda 23.99 Proizvodnja ostalih
 proizvoda od nemetalnih mineral Proizvodnja ostalih
 proizvoda od nemetalnih mineral 24.10 Proizvodnja
 sirovog gvožđa, čelika i ferolegura 24.20 Proizvodnja
 čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka 24.31 Hladno
 valjanje šipki 24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
 24.33 Hladno oblikovanje profila 24.34 Hladno vučenje
 žice 24.41 Proizvodnja plemenitih metala 24.42
 Proizvodnja aluminijuma 24.43 Proizvodnja olova, cinka i
 kalaja 24.44 Proizvodnja bakra 24.45 Proizvodnja ostalih
 obojenih metala 24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
 24.51 Livenje gvožđa 24.52 Livenje čelika 24.53 Livenje
 lakih metala 24.54 Livenje ostalih obojenih metala 25.11
 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora 25.21
 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje 25.29
 Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i
 kontejnera 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova
 za centralno grijanje 25.50 Kovanje, presovanje,
 štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 25.61
 Obrada i prevlačenje metala 25.62 Mašinska obrada
 metala 25.71 Proizvodnja sječiva 25.72 Proizvodnja brava
 i okova 25.73 Proizvodnja alata 25.91 Proizvodnja čeličnih
 buradi i slične ambalaže 25.92 Proizvodnja ambalaže od
 lakih metala 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i
 opruga 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih
 mašinskih proizvoda 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih
 proizvoda 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
 26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča 26.20
 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme 26.30
 Proizvodnja komunikacione opreme 26.40 Proizvodnja
 elektronskih uređaja za široku potrošnju 26.51
 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih
 instrumenata i aparata 26.52 Proizvodnja satova 26.60
 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i
 elektroterapeutske opreme 26.70 Proizvodnja optičkih
 instrumenata i fotografske opreme 26.80 Proizvodnja
 magnetnih i optičkih nosilaca zapisa 27.11 Proizvodnja
 elektromotora, generatora i transformatora 27.12
 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i
 opreme za upravljanje električnom energijom 27.20
 Proizvodnja baterija i akumulatora 27.31 Proizvodnja
 kablova od optičkih vlakana 27.32 Proizvodnja ostalih
 elektronskih i električnih provodnika i kablova 27.33
 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova 27.40
 Proizvodnja opreme za osvjetljenje 27.51 Proizvodnja
 električnih aparata za domaćinstvo 27.52 Proizvodnja
 neelektričnih aparata za domaćinstvo 27.90 Proizvodnja
 ostale električne opreme 28.11 Proizvodnja motora i
 turbina, osim za letjelice i motorna vozila 28.12
 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja 28.13
 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora 28.14

23.31 Manufacture of ceramic tiles and slabs 23.32
 Manufacture of bricks, tiles and construction products
 from baked clay 23.41 Manufacture of ceramic
 household and decorative items 23.42 Manufacture of
 sanitary ceramic products 23.43 Manufacture of
 ceramic insulators and insulating accessories 23.44
 Manufacture of other technical ceramic products 23.49
 Manufacture of other ceramic products 23.51
 Manufacture of cement 23.52 Manufacture of lime and
 gypsum 23.61 Manufacture of concrete products
 intended for construction 23.62 Manufacture of
 gypsum products intended for construction 23.63
 Manufacture of fresh concrete 23.64 Manufacture of
 mortar 23.65 Manufacture of fiber cement products
 23.69 Manufacture of other concrete, gypsum and
 cement products 23.70 Cutting, shaping and processing
 of stone 23.91 Manufacture of grinding products 23.99
 Manufacture of other non-metallic mineral products
 Manufacture of other non-metallic mineral products
 24.10 Manufacture of pig iron, steel and ferroalloys
 24.20 Manufacture of steel pipes, hollow profiles and
 fittings 24.31 Cold rolling of bars 24.32 Cold rolling of
 flat products 24.33 Cold forming of profiles 24.34 Cold
 wire drawing 24.41 Manufacture of precious metals
 24.42 Manufacture of aluminum 24.43 Manufacture of
 lead, zinc and tin 24.44 Manufacture of copper 24.45
 Manufacture of other non-ferrous metals 24.4 6
 Production of nuclear fuel 24.51 Casting of iron 24.52
 Casting of steel 24.53 Casting of light metals 24.54
 Casting of other non-ferrous metals 25.11 Manufacture
 of metal structures and parts of structures 25.12
 Manufacture of metal doors and windows 25.21
 Manufacture of boilers and radiators for central heating
 25.29 Manufacture of other metal tanks, tanks and
 containers 25.30 Manufacture of steam boilers, except
 boilers for central heating 25.50 Forging, pressing,
 stamping and rolling of metal; powder metallurgy 25.61
 Processing and coating of metals 25.62 Machining of
 metals 25.71 Manufacture of blades 25.72 Manufacture
 of locks and fittings 25.73 Manufacture of tools 25.91
 Manufacture of steel barrels and similar packaging
 25.92 Manufacture of light metal packaging 25.93
 Manufacture of wire products, chains and springs 25.94
 Manufacture of fasteners and machine screws of
 products 25.99 Manufacture of other metal products
 26.11 Manufacture of electronic elements 26.12
 Manufacture of printed electronic boards 26.20
 Manufacture of computers and peripheral equipment
 26.30 Manufacture of communication equipment 26.40
 Manufacture of consumer electronic devices 26.51
 Manufacture of measuring, research and navigation
 instruments and apparatus 26.52 Manufacture of
 watches 26.60 Manufacture of radiation equipment ,

Proizvodnja ostalih slavina i ventila 28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala 28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alatki 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo 28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene 29.10 Proizvodnja motornih vozila 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice 29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila 29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i dodatne opreme za motorna vozila 30.11 Izgradnja brodova i plovni objekata 30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila 30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila 30.91 Proizvodnja motocikala 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja 31.03 Proizvodnja madraca 35.11 Proizvodnja električne energije 35.12 Prenos električne energije 35.13 Distribucija električne energije 35.14 Trgovina električnom energijom 35.21 Proizvodnja gasa 35.22 Distribucija gasovitih goriva gasovodom 35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni 49.20 Željeznički prevoz tereta 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja 31.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda 32.11 Kovanje novca 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata 32.30 Proizvodnja sportske opreme 32.40 Proizvodnja igara i igračaka 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala 32.91 Proizvodnja metli i četki 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta 33.11 Popravka metalnih proizvoda 33.12 Popravka mašina 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme 33.14 Popravka električne opreme 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca 33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih

elektromedical and electrotherapeutic equipment 26.70 Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.80 Manufacture of magnetic and optical record carriers 27.11 Manufacture of electric motors, generators and transformers 27.12 Manufacture of electricity distribution equipment and electricity management equipment 27.20 Manufacture of batteries and accumulators 27.31 Manufacture of optical fiber cables 27.32 Manufacture of other electronic and electrical conductors and cables 27.33 Manufacture of wire and cable connection equipment 27.40 Manufacture of lighting equipment 27.51 Manufacture of electrical household appliances 27.52 Manufacture of non-electrical household appliances 27.90 Manufacture of other electrical equipment 28.11 Manufacture of engines and turbines, except for aircraft and motor vehicles 28.12 Manufacture of hydraulic drive devices 28.13 Manufacture of other pumps and compressors 28.14 Manufacture of other faucets and valves 28.15 Manufacture of bearings, gears and toothed drive elements 28.21 Manufacture of industrial furnaces and burners 28.22 Manufacture of lifting and conveying equipment 28.23 Manufacture of office machinery and equipment, except computers and computer equipment 28.24 Manufacture of hand-operated machinery with mechanisms 28.25 Manufacture of refrigeration and ventilation equipment, except for households 28.29 Manufacture of other general purpose machinery and apparatus 28.30 Manufacture of machinery for agriculture and forestry 28.41 Manufacture of metalworking machinery 28.49 Manufacture of other machinery and tools 28.91 Manufacture of machinery for metallurgy 28.92 Manufacture of machinery for mines, quarries and construction 28.93 Manufacture of machinery for the food industry, beverages and tobacco 28.94 Manufacture of machinery for the textile, clothing and leather industry 28.95 Manufacture of machinery for the paper and cardboard industry 28.96 Manufacture of machinery for the production of plastics and rubber 28.99 Manufacture of machinery for other special purposes 29.10 Manufacture of motor vehicles 29.20 Manufacture of motor vehicle bodies, trailers and semi-trailers 29.31 Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles 29.32 Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles 30.11 Construction of ships and watercraft 30.12 Manufacture of boats for sports and leisure 30.20 Manufacture of locomotives and rail vehicles 30.30 Manufacture of aircraft and spacecraft and related equipment 30.40 Manufacture of combat military vehicles 30.91 Manufacture of motorcycles 30.92 Manufacture of bicycles and wheelchairs 30.99

letjelica 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe 33.19 Popravka ostale opreme 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 37.00 Uklanjanje otpadnih voda 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada 38.12 Sakupljanje opasnog otpada 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada 38.31 Rastavljanje olupina 38.32 Reciklaža sortiranog otpada 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom 41.10 Razrada građevinskih projekata 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica 42.13 Izgradnja mostova i tunela 42.21 Izgradnja cjevovoda 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova 42.91 Izgradnja hidro objekata 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih 43.11 Rušenje objekata 43.12 Pripremna gradilišta 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem 43.21 Postavljanje električnih instalacija 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje 43.31 Malterisanje 43.32 Ugradnja stolarije 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga 43.34 Bojenje i zastakljivanje 43.39 Ostali završni radovi 43.91 Krovni radovi 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama 46.23 Trgovina na veliko životinjama 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima 46.34 Trgovina na veliko pićem 46.35 Trgovina na

Manufacture of other transport equipment 31.01 Manufacture of furniture for business and retail premises 31.02 Manufacture of kitchen furniture 31.03 Manufacture of mattresses 35.11 Electricity generation 35.12 Electricity transmission 35.13 Electricity distribution 35.14 Electricity trade 35.21 Gas production 35.22 Distribution of gaseous fuels by gas pipeline 35.23 Trade in gaseous fuels via gas pipeline network 35.30 Steam supply and air conditioning 49.10 Railway passenger transport, intercity 49.20 Rail freight transport 49.31 Urban and suburban land transport of passengers 31.09 Manufacture of other furniture 31.13 Manufacture of imitation jewellery and related products 32.11 Coinage 32.12 Manufacture of jewellery and related articles 32.20 Manufacture of musical instruments 32.30 Manufacture of sports equipment 32.40 Manufacture of games and toys 32.50 Manufacture of medical and dental instruments and materials 32.91 Manufacture of brooms and brushes 32.99 Manufacture of other items 33.11 Repair of metal products 33.12 Repair of machinery 33.13 Repair of electronic and optical equipment 33.14 Repair of electrical equipment 33.15 Repair and maintenance of ships and boats 33.16 Repair and maintenance of aircraft and spacecraft 33.17 Repair and maintenance of other transport goods 33.19 Repair of other equipment 33.20 Assembly of industrial machinery and equipment 36.00 Collection, purification and distribution of water 37.00 Removal of waste water 38.11 Collection of non-hazardous waste 38.12 Collection of hazardous waste 38.21 Processing and disposal of non-hazardous waste 38.22 Processing and disposal of hazardous waste 38.31 Dismantling of wrecks 38.32 Recycling of sorted waste 39.00 Environmental cleaning and other activities related to waste management 41.10 Development of construction projects 41.20 Construction of residential and non-residential buildings 42.11 Construction Roads and highways 42.12 Construction of railways and tunnels 42.21 Construction of pipes 42.22 Construction of electric and telecommunications buildings, in second buildings, in second buildings 43.12 Preparatory construction sites 43.13 Testing of terrain drilling and probing 43.21 Installation of electrical installations 43.22 Installation of water, sewage, air conditioning and heating systems 43.31 Plastering 43.32 Installation of carpentry 43.33 Installation of floor and wall coverings 43.34 Painting and glazing 43.39 Other finishing works 43.91 Roofing works 43.99 Other unspecified specific construction works 45.11 Trade in cars and light motor vehicles 45.19 Trade in other motor vehicles 45.20 Maintenance and repair of motor vehicles 45.31 Wholesale trade in parts and equipment for motor

veliko, duvanskim proizvodima 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začинима 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom 46.41 Trgovina na veliko tekstilom 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 47.21 Ostala trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kola 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim

vehicles 45.32 Retail trade in parts and equipment for motor vehicles 45.40 Trade in motorcycles, parts and accessories, maintenance and repair of motorcycles 46.11 Mediation in the sale of agricultural raw materials, animals, textile raw materials and semi-finished products 46.12 Mediation in the sale of fuel, ores, metals and industrial chemicals 46.13 Mediation in the sale of timber and construction materials 46.14 Mediation in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft 46.15 Mediation in the sale of furniture, household items and metal goods 46.16 Intermediation in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods 46.17 Intermediation in the sale of food, beverages and tobacco 46.18 Specialized intermediation in the sale of special products 46.19 Intermediation in the sale of miscellaneous products 46.21 Wholesale of grain, raw tobacco, seeds and food for animals 46.22 Wholesale of flowers and plants 46.23 Wholesale of animals 46.24 Wholesale of raw, unfinished and finished leather 46.31 Wholesale of fruit and vegetables 46.32 Wholesale of meat and meat products 46.33 Wholesale of dairy products, eggs and edibles oils and fats 46.34 Wholesale of beverages 46.35 Wholesale of tobacco products 46.36 Wholesale of sugar, chocolate and sweets 46.37 Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices 46.38 Wholesale of other foodstuffs, including fish, crustaceans and molluscs 46.39 Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco 46.41 Wholesale of textiles 46.42 Wholesale of clothing and footwear 46.43 Wholesale of electrical household appliances 46.44 Wholesale of china, glassware and cleaning products 46.45 Wholesale of perfumery and cosmetic products 46.46 Wholesale of pharmaceutical products 46.47 Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment 46.48 Wholesale of watches and jewelry 46.49 Wholesale of other household goods 46.51 Wholesale of computers, computer equipment and software 46.52 Wholesale of electronic and telecommunications parts and equipment 46.61 Wholesale trade of agricultural machinery, equipment and screening 46.62 Wholesale trade of machine tools 46.63 Wholesale trade of mining and construction machinery 46.64 Wholesale trade of machinery for the textile industry and sewing and knitting machines 46.65 Wholesale trade of office furniture 46.66 Wholesale trade other office machinery and equipment 46.69 Wholesale of other machinery and equipment 46.71 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and similar products 46.72 Wholesale of metals and metal ores 46.73 Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment 46.74 Wholesale of metal goods, installation materials, heating equipment and accessories 46.75 Wholesale of

prodavnicama 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko internet 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca 49.32 Taxi prevoz 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju 49.41 Drumski prevoz tereta 49.42 Usluge preseljenja 49.50 Cjevovodni transport 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta 52.10 Skladištenje 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima 51.10 Vazdušni prevoz putnika 51.21 Vazdušni prevoz tereta 52.24 Manipulacija teretom 55.20 Odmarališta i slični objekti za

chemical products 46.76 Wholesale of other semi-finished products 46.77 Wholesale of waste and scraps 46.90 Non-specialized wholesale 47.11 Retail trade in non-specialized stores, mainly food, beverages and tobacco 47.19 Other retail trade in non-specialized stores 47.21 Other retail trade in fruit and vegetables in specialized stores 47.22 Retail sale of meat and meat products in specialized stores 47.23 Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialized stores 47.24 Retail sale of bread, pasta, cakes and sweets in specialized stores 47.25 Retail sale of beverages in specialized stores 47.26 Retail sale of tobacco products in specialized stores 47.29 Other retail sale of food in specialized stores 47.30 Retail sale of motor fuels in specialized stores 47.41 Retail sale of computers, peripheral units and software in specialized stores 47.42 Retail sale of telecommunications equipment in specialized stores 47.43 Sale of retail sale of audio and video equipment in specialized stores 47.51 Retail sale of textiles in specialized stores 47.52 Retail sale of metal goods, paints and glass in specialized stores 47.53 Retail sale of carpets, wall and floor coverings in specialized stores 47.54 Retail sale of electrical household appliances in specialized stores 47.59 Retail sale of furniture, lighting equipment and other household items in specialized stores 47.61 Retail sale of books in specialized stores 47.62 Retail sale of newspapers and office supplies in specialized stores 47.63 Retail sale of music and video recordings in specialized stores 47.64 Retail sale of sports equipment in specialized stores 47.65 Retail sale of games and toys in specialized stores 47.71 Retail sale of clothing in specialized stores 47.72 Retail sale of footwear and leather goods in specialized stores 47.74 Retail sale of medical and orthopedic aids in specialized stores 47.75 Retail sale of cosmetics and toiletries in specialized stores 47.76 Retail sale of flowers, seedlings, seeds, fertilizers, pets and pet food in specialized stores 47.77 Retail sale of watches and jewellery in specialized stores 47.78 Other retail sale of new products in specialized stores 47.79 Retail sale of second-hand goods in shops 47.81 Retail sale of food, beverages and tobacco products in stalls and markets 47.82 Retail sale of textiles, clothing and footwear in stalls and markets 47.89 Retail sale of other goods in stalls and markets 47.91 Retail sale by intermediaries by mail or via the Internet 47.99 Other retail trade outside shops, stalls and markets 49.32 Taxi transport 49.39 Other land transport of passengers 49.41 Road transport of goods 49.42 Relocation services 49.50 Pipeline transport 50.10 Maritime and coastal transport of passengers 50.20 Maritime and coastal transport of goods 52.10 Warehousing 52.21 Service activities in public transport 52.22 Service activities in water

kraći boravak 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolicе 55.90 Ostali smještaj 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane) 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića 58.11 Izdavanje knjiga 58.12 Izdavanje imenika i adresara 58.13 Izdavanje novina 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja 58.19 Ostala izdavačka djelatnost 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara 58.29 Izdavanje ostalih softvera 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike 60.10 Emitovanje radio-programa 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa Bežične telekomunikacije 61.30 Satelitska telekomunikacija 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti 62.01 Kompjutersko programiranje 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl. 63.12 Uslužne internet stranice (njb portal) 63.91 Djelatnosti novinskih agencija 63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu 69.10 Pravni poslovi 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje 70.10 Upravljanje privrednim subjektom 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem 71.11 Arhitektonska djelatnost 71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje 71.20 Tehničko ispitivanje i analize 73.11 Djelatnost reklamnih agencija 73.12 Medijsko predstavljanje 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti 74.20 Fotografske usluge 74.30 Prevođenje i usluge tumača 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inžinjerskim naukama 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanisti kim naukama 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport 77.22 Iznajmljivanje video-

transport 52.23 Service activities in air transport Service activities in air traffic 52.29 Other accompanying activities in traffic 53.20 Other postal and courier activities 50.30 Transportation of passengers by inland waterways 50.40 Transportation of cargo by inland waterways 51.10 Air transportation of passengers 51.21 Air transportation of cargo 52.24 Handling of cargo 55.20 Resorts and similar facilities for short stays 55.30 Activity campsites, auto-camps and campsites for tourist trailers 55.90 Other accommodation 56.10 Activities of restaurants and mobile catering facilities 56.21 Catering (delivery of prepared food) 56.29 Other food preparation and serving services 56.30 Beverage preparation and serving services 58.11 Publishing of books 58.12 Publishing of directories and directories 58.13 Publishing newspapers 58.14 Publishing of magazines and periodicals 58.19 Other publishing activities 58.21 Publishing of computer games 58.29 Publishing of other software 59.11 Production of films, videos and television programs 59.12 Activities following the production of films, video films and television programs 59.13 Distribution of films, video films and television programs 59.14 Film showing activities 59.20 Recording and publishing of sound recordings and music 60.10 Broadcasting of radio programs 60.20 Production and broadcasting of television programs 61.30 Satellite telecommunications 61.90 Other telecommunications activities 62.01 Computer programming 62.02 Consulting activities in the field of information technology 62.03 Management of computer equipment 62.09 Other information technology services 63.11 Data processing, hosting of applications and provision of application services, etc. 63.12 Service websites (njb portal) 63.91 Activities of news agencies 63.99 Information service activities not elsewhere specified 68.10 Purchase and sale of own real estate 68.20 Renting of own or leased real estate and their management 68.31 Activities of real estate agencies 68.32 Management of real estate for a fee 69.10 Legal affairs 69.20 Accounting, bookkeeping and audit work and tax consulting 70.10 Business entity management 70.21 Communications and public relations activities 70.22 Consulting activities related to business and other management 71.11 Architectural activities 71.12 Engineering activities and technical consulting 71.20 Technical testing and analysis 73.11 Activities of advertising agencies 73.12 Media representation 73.20 Market research and public opinion polling 74.10 Specialized design activities 74.20 Photographic services 74.30 Translation and interpreting services 72.11 Research and experimental development in biotechnology 72.19 Research and development in other natural and engineering sciences

kasete i kompakt-diskova 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere) 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vođeni transport 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa 79.11 Djelatnost putničkih agencija 79.12 Djelatnost tur-operatora 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima 80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja 80.30 Istražne djelatnosti 81.10 Usluge održavanja objekata 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme 81.29 Usluge ostalog čišćenja 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška 82.20 Djelatnost pozivnih centara 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova 82.92 Usluge pakovanja 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanja 82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti 93.12 Djelatnost sportskih klubova 93.19 Ostale sportske aktivnosti 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme 95.12 Popravka komunikacione opreme 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme 95.24 Održavanje i opravka namještaja 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona 96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute 90.01 Izvođačka umjetnost 90.03 Umjetničko stvaralaštvo 90.04 Rad umjetničkih ustanova 91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva 91.02 Djelatnost muzeja 91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože 93.13 Djelatnost fitnes klubova 93.11 Djelatnost sportskih objekata 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova 94.12 Djelatnosti strukovnih udruženja 95.25 Popravka satova i nakita 94.11 Djelatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

72.20 Research and development in social and humanistic sciences 74.90 Other professional, scientific and technical activities 78.10 Activities of employment agencies 78.20 Activities of temporary employment agencies 77.11 Renting and leasing of cars and light motor vehicles 77.12 Renting and leasing of trucks 77.21 Renting and leasing of equipment for recreation and sports 77.22 Rental of video cassettes and compact discs 77.29 Rental and leasing of other articles for personal and household use 77.31 Rental and leasing of agricultural machinery and equipment 77.32 Rental and leasing of construction machinery and equipment 77.33 Renting and leasing of office machines and office equipment (including computers) 77.34 Renting and leasing of water transport equipment 77.35 Renting and leasing of air transport equipment 77.39 Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.40 Leasing of intellectual property and similar products, except copyright rights 78.30 Other assignment of human resources 79.11 Activities of travel agencies 79.12 Activities of tour operators 79.90 Other reservation services and related activities 80.10 Activities of private security 80.20 Security system services 80.30 Investigation activities 81.10 Building maintenance services 81.21 Regular cleaning services of buildings 81.22 Services of other cleaning of buildings and equipment 81.29 Other cleaning services 81.30 Landscaping and maintenance services 82.11 Combined office-administrative services 82.19 Photocopying, document preparation and other specialized office support 82.20 Call center activities 82.30 Organization of meetings and fairs 82.92 Packaging services 82.99 Other business support service activities 82.91 Activities of collection agencies claims and credit bureaus 90.02 Auxiliary activities within the performing arts 93.12 Activities of sports clubs 93.19 Other sports activities 93.29 Other entertainment and recreational activities 95.11 Repair of computers and peripheral equipment 95.12 Repair of communication equipment 95.22 Repair of household appliances and home and garden equipment 95.24 Maintenance and repair of furniture 95.29 Repair of other personal and household items 96.01 Washing and dry cleaning of textile and fur products 96.02 Activities of hairdressing and beauty salons 96.04 Activities of body care and maintenance 96.09 Other personal service activities, not elsewhere specified 90.01 Performing arts 90.03 Artistic creation 90.04 Activities of art institutions 91.01 Activities of libraries and archives 91.02 Activities of museums 91.03 Maintenance of historical sites, buildings and similar tourist monuments 91.04 Activities of botanical and zoological gardens and national parks 95.21 Repair of electronic devices for general use 95.23 Repair of

- Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to:
 - Vršanjem spoljnotrgovinskog prometa;
 - Posredovanjem između domaćih i stranih lica u kupovini i prodaji robe i usluga;
 - Komisionim poslovima na području prometa roba i usluga;
 - Posebnim oblikom spoljnotrgovinskog prometa – kupovinom robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu;
 - Kupovinom i uvozom robe radi ponovnog izvoza;
 - Konsignacioni poslovi;
 - Malogranični promet;
 - Međunarodna špedicija;
 - Zastupanjem stranih firmi u prometu roba i usluga;
 - Zaključivanjem ugovora i obavljanjem drugih poslova prometa roba i usluga u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

Član 4. Odgovornost za obaveze

4.1 Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

4.2 Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

4.3 Vlasnik udjela (u daljem tekstu: Osnivač) snosi rizik poslovanja Društva do visine svog Osnivačkog uloga.

4.4 Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

4.5 Osnivač ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju poslovanjem Društva,
- učestvuje u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

footwear and leather goods 93.13 Activities of fitness clubs 93.11 Activities of sports facilities 93.21 Activities of entertainment and theme parks 94.12 Activities of professional associations 95.25 Repair of watches and jewellery 94.11 Activities of business associations and employers' associations

- The company will also deal with foreign trade, namely:

- Carrying out foreign trade;
- Mediation between domestic and foreign persons in the purchase and sale of goods and services;
- Commission work in the area of trade in goods and services;
- A special form of foreign trade - buying goods abroad for sale abroad;
- Purchase and import of goods for re-export;
- Consignment business;
- Small border traffic;
- International forwarding;
- Representation of foreign companies in the trade of goods and services;
- By concluding contracts and carrying out other transactions of goods and services within the scope of activities registered in the court register.

Article 4. Liability for obligations

4.1 In legal transactions, the Company can conclude contracts and perform other tasks and actions within its legal and business capacity and in transactions it acts in its own name and on its own account, in its own name and on behalf of others, and on behalf of others and on behalf of others.

4.2 The company is responsible for its obligations with all of its assets.

4.3 The owner of the share (hereinafter: the Founder) bears the risk of the Company's operations up to the amount of his Founder's contribution.

4.4 The founder is responsible for the obligations of the Company in the cases and under the conditions prescribed by the Law on Business Companies.

4.5 Founder has the right or obligation to:

- manage or participate in the management of the Company's operations,
- participate in the distribution of profits in proportion to their share in the capital,

Član 5.
Iznos osnivačkog kapitala

5.1 Ukupan kapital Društva iznosi 9.016.834,00 EUR (devet miliona šesnaest hiljada osamsto trideset četiri eura).

5.2 Osnivač je na ime svog uloga uložio sledeći iznos:

- SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER LLC
9.016.834,00 EUR - 100%

5.3 Ukoliko drugačije nije predviđeno ovim Statutom, vrednost svakog udjela utvrđuje se u odnosu na uloge članova Društva.

5.4 Ako Osnivač odluči dopunom ovog statuta da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbeđena na sledeći način i u sledećem redosledu, osim ako Osnivač drugačije ne odluče:

- iz nerasporedne dobiti;
- iz kredita Osnivača srazmjerno njihovom osnovnom ulogu;
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njihovom osnovnom ulogu.

5.5 Uplatom uloga član društva stiče udio u društvu, srazmjerno vrednosti unijetog uloga, osim ako odlukom Osnivača, u slučaju naknadnih uloga, utvrđeno drugačije.

5.6 Član društva može imati samo jedan udio u društvu, koji čini njegov procenat u osnovnom kapitalu društva.

5.7 Ako jedno lice istovremeno stekne vlasništvo na više udjela u društvu, ti udjeli se spajaju i zajedno čine jedan udio.

5.8 Udjeli nemaju svojstvo hartija od vrednosti.

5.9 Pravo glasa Osnivača i njegova imovinska prava prema društvu, srazmjerni su udjelima člana u osnovnom kapitalu društva.

5.10 Društvo može steći udio od jednog ili više članova društva, ako takvu odluku donesu članovi društva čiji udjeli čine najmanje dvije trećine osnovnog kapitala.

- participate in the distribution of the Company's assets upon its termination.

Article 5.
Amount of founding capital

5.1 The total capital of the Company amounts to EUR 9.016.834,00 EUR (nine million sixteen thousand eight hundred and thirty-four euros).

5.2 The Founder invested the following amount in the name of his role:

- SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER LLC
9.016.834,00 EUR – 100%

5.3 Unless otherwise provided by this Statute, the value of each share is determined in relation to the roles of the members of the Company.

5.4 If the Founder decide by amending this statute that the Company needs working capital in excess of the amount of the initial capital, the funds will be provided on in the following manner and in the following order, unless the Founder decide otherwise:

- from undistributed profits;
- from the Founder's loan in proportion to their basic role;
- through the increase and payment of capital in proportion to their basic role.

5.5 By paying contributions, a member of the company acquires a share in the company, proportional to the value of the entered contribution, unless otherwise determined by the Founder's decision, in the case of subsequent contributions.

5.6 A member of the company can have only one share in the company, which is his percentage in the basic capital of the company.

5.7 If one person acquires ownership of several shares in the company at the same time, those shares are combined and together form one share.

5.8 Shares do not have the property of securities.

5.9 The Founder's right to vote and his property rights towards the company are proportional to the member's shares in the company's share capital.

5.11 Kopija predloženog ugovora o sticanju sopstvenih udjela dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

5.12 Društvo može isplaćivati naknadu za sopstveni udio samo iz:

- 1) sredstava rezervi društva koje se mogu koristiti za te namjene;
- 2) sredstava ostvarenih prodajom sopstvenog udjela društva stečenog istupanjem tog člana društva.

5.13 Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnovnih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 6. Organizacija Društva

6.1 Organizacija Društva bliže se uređuje posebnim aktom koji donosi Osnivač na predlog Izvršnog direktora.

Član 7. Zastupanje Društva

7.1 Lica ovlašćena za zastupanje, zastupaju, predstavljaju i potpisuju dokumenta Društva u poslovima za koje je Društvo registrovano u skladu sa ovim Statutom.

7.2 Izvršni Direktor je ovlašćen za zastupanje Društva i da djeluje u ime i za račun Društva i da zaključuje bilo kakav ugovor ili da isplaćuje bilo kakve izdatke u ime Društva koji su potrebni ili poželjni da bi se obavio poslovni poduhvat, u skladu sa direktivama i instrukcijama Osnivača i ograničenjima definisanim ovim Statutom.

7.3 Osnivač može utvrditi ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja, zavisno od potreba Društva u datom trenutku.

7.4 Izvršni direktor i drugi ovlašćeni zastupnici odgovaraju Društvu za počinjenu štetu u slučaju prekoračenja ovlašćenja pri zastupanju iz ovog člana, a mogu odgovarati i krivično za zloupotrebu službenog položaja.

7.5 Izvršni direktor može ovlastiti druga lica za obavljanje poslova u okviru svoje nadležnosti.

5.10 The Company can acquire a share from one or more members of the company, if such a decision is made by the members of the company whose shares make up at least two thirds of the basic capital.

5.11 A copy of the proposed contract on the acquisition of own shares is delivered to all members at least 21 days before the decision is made.

5.12 The Company can pay compensation for its own share only from:

- 1) funds of the Company's reserves that can be used for those purposes;
- 2) funds obtained from the sale of the Company's own share acquired by the resignation of that member of the Company.

5.13 For everything that is not specifically regulated by this Statute in terms of basic roles, the positive regulations valid in Montenegro will be applied.

Article 6. Organization of the Company

6.1 The organization of the Company is regulated in more detail by a special act adopted by the Founder at the proposal of the Executive director.

Article 7. Representation of the Company

7.1 Persons authorized to represent company, represent, present and sign the documents of the Company in the affairs for which the Company is registered in accordance with this Statute.

7.2 The Executive Director is authorized to represent the Company and to act in the name and on behalf of the Company and to conclude any contract or to pay any expenses on behalf of the Company that are necessary or desirable to carry out the business venture, in accordance with the directives and instructions of the Founder and limitations defined by this Statute.

7.3 The Founder may establish restrictions regarding representation and/or payment, depending on the needs of the Company at a given time.

7.4 The Executive Director and other authorized representatives shall be liable to the Company for the damage caused in case of exceeding the authority in the

7.6 Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici imenovani od strane Osnivača Društva mogu pojedinačno preduzimati sve pravne i druge radnje iz nadležnosti Izvršnog direktora definisane ovim Statutom, Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima Crne Gore što podrazumijeva sve pravne i druge radnje koje proizilaze iz redovnog poslovanja Društva, izuzev sledećih pravnih poslova koje Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici mogu preduzimati kolektivno i na osnovu odgovarajuće odluke Osnivača:

- uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica;
- raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva;
- preuzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od 2.000,00 eura, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od 2.000,00 eura.

7.7 Kolektivno zastupanje u smislu prethodnog stava ovog člana podrazumijeva zajednički potpis najmanje dva registrovana lica ovlašćena za zastupanje Društva (Izvršni direktor i drugi ovlašćeni zastupnici), pri čemu će Osnivač posebnom odlukom utvrditi posebna pravila u vezi sa kolektivnim potpisivanjem.

7.8 Osnivač može razriješiti Izvršnog direktora i ovlašćene zastupnike, bez objašnjenja. Osnivač je ovlašćen da čak i prije isteka mandata može da razriješi Izvršnog direktora u slučaju da smatra da je to u najboljem interesu Društva.

Član 8. Organi Društva

8.1 Organi Društva su:

- 1) Osnivač Društva i
- 2) Izvršni direktor.

representation referred to in this Article, and may also be criminally liable for abuse of official position.

7.5 The executive director can authorize other persons to perform tasks within his competence.

7.6 The Executive Director and authorized representatives appointed by the Founder of the Company may individually undertake all legal and other actions within the competence of the Executive Director defined by this Statute, the Law on Commercial Entities and other positive regulations of Montenegro, which includes all legal and other actions arising from the Company's regular operations, with the exception of the following legal tasks that the Executive Director and authorized representatives can undertake collectively and based on the appropriate decision of the Founder:

- taking and giving loans, giving financial guarantees and assuming any obligations as security for the obligations of third parties;
- disposal of property such as purchase and/or sale of real estate, establishment of mortgages or any other encumbrances and liens on the Company's property;
- taking any legal and other actions on the basis of which the Company would assume a direct or indirect obligation in the amount exceeding the amount of 2,000.00 euros, including making bank transfers, i.e. any payments in the amount exceeding the amount of 2,000.00 euros.

7.7 Collective representation in the sense of the previous paragraph of this article implies the joint signature of at least two registered persons authorized to represent the Company (Executive Director and other authorized representatives), whereby the Founder will establish special rules regarding collective signing by a special decision.

7.8 The Founder may dismiss the Executive Director and authorized representatives, without explanation. The founder is authorized to dismiss the Executive Director even before the end of the mandate, if he considers it to be in the best interest of the Company.

Article 8. Company bodies

8.1 The bodies of the Company are:

1. Founder of the Company and

8.2 Osnivač i Izvršni direktor Društva čine Upravu Društva.

8.3 Osnivač Društva

8.3.1 Osnivač Društva ima sledeća prava i obaveze:

- 1) vrši izmjene i dopune osnivačkog akta i statuta;
- 2) usvaja finansijske iskaze;
- 3) imenuje i razrješava izvršnog direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 4) nadzire rad direktora;
- 5) odlučuje o povećanju i smanjivanju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrijednosti;
- 6) odlučuje o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 7) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, restrukturiranju, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 8) imenuje likvidacionog upravnika;
- 9) odlučuje o sticanju sopstvenih udjela;
- 10) odlučuje o zahtjevu za istupanje člana društva;
- 11) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 12) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 13) daje prokuru;
- 14) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa izvršnim direktorom;
- 15) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 16) odobrava ugovor o pristupanju novog člana društvu i daje saglasnost na prenos udjela trećem licu;
- 17) odlučuje o promjenama oblika organizovanja društva;
- 18) donosi investicione odluke;
- 19) svaka kupovina, prodaja, zakup, zaduživanje ili zamjena pokretne ili nepokretne imovine Društva;
- 20) zaključuje dugoročne zajmove;
- 21) odlučuje o povećanju ili smanjenju kapitala Društva i odlučuje o statusnim promjenama, kao i načinu finansiranja društva;
- 22) odlučuje o isplati neraspoređene dobiti;
- 23) donosi poslovnik o svom radu;
- 24) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva;

2. Executive director.

8.2 The founder and the Executive Director of the Company form the Management Board Societies.

8.3 Founder of the Company

8.3.1 The founder of the Company has the following rights and obligations:

- 1) makes changes and additions to the founding act and statutes;
- 2) approves financial statements;
- 3) appoints and dismisses the executive director and determines the remuneration for his work;
- 4) supervises the director's work;
- 5) decides on the increase and decrease of the basic capital of the company, as well as on every issue of securities;
- 6) decides on the distribution of profits and the method of covering losses, including the determination of the date of acquisition of the right to share in the profit and the day of payment of the share in the profit to the members of the company;
- 7) decides on the initiation of liquidation proceedings, restructuring, as well as on the submission of a proposal for the initiation of bankruptcy proceedings by the company;
- 8) appoints a liquidation manager;
- 9) decides on the acquisition of own shares;
- 10) decides on the request for the resignation of a member of the company;
- 11) decides on the exclusion of a member of the company due to non-payment, that is, failure to enter the registered contribution;
- 12) decides on initiating a dispute for the exclusion of a member of the company;
- 13) gives power of attorney;
- 14) decides on the initiation of proceedings and the granting of a power of attorney to represent the company in a dispute with the procurator, as well as in a dispute with the executive director;
- 15) decides on the initiation of proceedings and the granting of a power of attorney for the representation of the company in a dispute against a member of the company;
- 16) approves the contract on the accession of a new member to the company and consents to the transfer of shares to a third party;
- 17) decides on changes in the form of organization of the company;
- 18) makes investment decisions;

8.4 Osnivaču može pripadati nadoknada za rad.

8.5 Izvršni direktor

8.5.1 Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćenja i obaveze:

- 1) predstavlja i zastupa društvo;
- 2) zaključuje ugovore u ime društva;
- 3) upravlja imovinom društva, u skladu sa ograničenjima iz ovog Statuta;
- 4) izvršava odluke osnivača i Skupštine;
- 5) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva;
- 6) odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- 7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- 8) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodnom ili godišnjem obračunu;
- 9) stara se o zaštiti na radu;
- 10) potpisuje finansijska dokumenta;
- 11) vrši druge poslove koji su u domenu rukovođenja Društvom;
- 12) obavlja poslove sekretara društva, ako sekretar društva nije imenovan;

8.5.2 Izvršni direktor je za svoj rad je odgovoran Osnivaču.

8.5.3 Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

8.5.4 Osnivač sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvđenog ugovorom.

8.5.5 Osnivač preispituje povjerenje Izvršnog direktora i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako Izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;
- ako Osnivač ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;

19) any purchase, sale, lease, borrowing or exchange of movable or immovable property of the Company;

20) conclude long-term loans;

21) decides on the increase or decrease of the Company's capital and decides on status changes, as well as the method of financing the company;

22) decides on the payment of retained earnings;

23) adopts rules of procedure on its work;

24) performs other tasks in accordance with the law, the founding act and the statute of the company.

8.4 The founder may be entitled to compensation for work.

8.5 Executive director

8.5.1 The Executive director has the following powers and duties:

1) represents the Company;

2) concludes contracts on behalf of the Company;

3) manages the assets of the Company, in accordance with the limitations of this Statute;

4) executes the decisions of the founder and the Assembly;

5) organizes, coordinates, manages the work process and operations of the Company;

6) is responsible for the legality of the Company's work;

7) decides on the rights and obligations of employees in connection with work;

8) submits a report on business results according to periodic or annual calculations;

9) takes care of safety at work;

10) signs financial documents;

11) performs other tasks that are in the domain of management of the Company;

12) perform the duties of the secretary of the company, if the secretary of the company has not been appointed.

8.5.2 The Executive director is responsible for his work to the Founder.

8.5.3 The Executive director is appointed for a period of 4 (four) years, with the possibility of re-appointment.

8.5.4 The Founder concludes a special contract with the Executive Director, which determines the rights, obligations and responsibilities of the Executive Director, as well as the conditions for termination of office before the expiration of the term established by the contract.

- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom.

Član 9.

Troškovi poslovanja i utvrđivanje i raspodjela dobiti

9.1 Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani finansijskim planom Društva za predmetnu poslovnu godinu.

9.2 Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u roku utvrđenim Statutom Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun.

9.3 Bilans imovine i bilans Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

9.4 Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu.

9.5 Iz neto dobiti razdvaja se dio (koji utvrđuje Osnivač) u rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

9.6 Preostali iznos predstavlja dobit Osnivača, koja se vrši u srazmjeri sa njihovim udjelima u ukupnom kapitalu Društva.

9.7 Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu na koji ima pravo da investira u osnivački kapital Društva.

9.8 Osnivač je saglasan da se finansijski izvještaji Društva mogu kvartalno usvajati i donositi odluke o isplati neraspoređene dobiti.

9.9. Osnivač je saglasan da može u toku poslovne godine raspoređivati dividendu (uključujući i periodičnu dividendu).

8.5.5 The Founder reviews the trust of the Executive Director even before the expiration of the term for which he was elected:

- if the Executive Director passes an act that contradicts the acts and business policy of the Company;
- if the Founder does not adopt the report on business results according to the annual final account and if he determines that the Executive Director is responsible for the Company's failure to achieve business results;
- if his negligent work caused considerable damage to the Company;
- in other cases provided by the Law or the Statute.

Article 9.

Business expenses and determination and distribution of profits

9.1 The costs of the Company's operations will be foreseen and approved for each year by the Company's financial plan for the business year in question.

9.2 At the end of each business year, the Company is obliged to draw up a final account within the period established by the Company's Statute and in accordance with applicable regulations.

9.3 The balance of assets and the balance of the Company, including the part related to the profit for distribution, is determined according to the applicable laws.

9.4 The Company's distribution profit is determined for each business year.

9.5 From the net profit, a part (determined by the Founder) is separated into a reserve fund and undistributed profit.

9.6 The remaining amount represents the profit of the Founder, which is made in proportion to their shares in the total capital of the Company.

9.7 The founder may decide to reinvest part of the profit for distribution to which the parties are entitled in the founding capital of the Company.

9.8 The founder agree that the Company's financial statements can be adopted quarterly and decisions can be made on the payment of retained earnings.

Član 10.
Kontrola aktivnosti Društva

10.1 Osnivač će u svako doba imati pravo da vrše uvid u djelatnost, pregledaju prostore i finansijsko polovanje Društva.

10.2 Knjigovodstvene knjige i druga dokumentacija vodiće se prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupna Osnivaču.

10.3 Osnivač imaju pravo da o svom trošku vrše nezavisnu kontrolu finansija Društva od strane priznate firme za izradu bilansa koju odredi.

Član 11.
Fondovi Društva

11.1 Društvo može da ima rezervni fond.

11.2 U rezervni fond svake godine od dobiti se unosi 5%, dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva.

11.3 Rezervni fond upotrebljava se samo za pokrivanje gubitka.

11.4 Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu ili odlukama osnivača.

Član 12.
Statusne promjene i promjene oblika Društva

12.1 Statusne promjene

12.1.1 Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva).

12.1.2 Spajanje, pripajanje i podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

12.1.3 Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva na način utvrđen ovim Statutom.

12.2 Promjena oblika Društva

9.9. The founder agree that they can distribute dividends (including periodic dividends) during the business year.

Article 10.
Control of the Company's activities

10.1 The Founder shall at all times have the right to inspect the activity, inspect the premises and the financial management of the Company.

10.2 Accounting books and other documentation shall be maintained in accordance with applicable laws in connection with each business and shall be available to the Founder at all reasonable times.

10.3 The Founder have the right to have an independent control of the Company's finances carried out at their own expense by a recognized company for drawing up the balance.

Article 11.
Company funds

11.1 The Company may have a reserve fund.

11.2 Every year, 5% of the profit is entered into the reserve fund, until the fund reaches 10% of the total capital of the Company.

11.3 The reserve fund is used only to cover the loss.

11.4 The Company may have more reserve funds in accordance with the law or decisions of the founder.

Article 12.
Status changes and changes in the form of the Company

12.1 Status Changes

12.1.1 The Company may merge with another Company (merger), divide into two or more Companies (division) and change its form (change of Company form).

12.1.2 Merger, affiliation and division of the Company is carried out in accordance with the provisions of the Law on Business Companies.

12.1.3 The decision on status changes of the Company is made by the founder of the Company in the manner established by this Statute.

12.2.1 Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove za osnivanje oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

12.2.2 Odluku o promjeni oblika Društva donosi Osnivač, s tim da je, ako se promjenom oblika Društva mijenjaju utvrđena prava i obaveze članova Društva, za punovažnost te odluke o promjeni oblika Društva potrebna saglasnost svih članova Društva.

Član 13.

Statusne promjene i promjene oblika Društva

13.1 Statusne promjene

13.1.1 Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva).

13.1.2 Spajanje, pripajanje i podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

13.1.3 Odluku o statusnim promjenama Društva donosi Osnivač Društva na način utvrđen ovim Statutom.

13.2 Promjena oblika Društva

13.2.1 Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika društva utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

13.2.2 Odluku o promjeni oblika Društva donosi Osnivač.

12.2 Change in the form of the Company

12.2.1 The Company can change its form to another form if it meets the conditions for the establishment of the form established by the Law on Business Companies.

12.2.2 The decision to change the form of the Company is made by the Founder, with the provision that, if the established rights and obligations of the members of the Company are changed by changing the form of the Company, the consent of all members of the Company is required for the validity of the decision on the change of the form of the Company.

Article 13.

Status changes and changes in the form of the Company

13.1 Status Changes

13.1.1 The Company may merge with another Company (merger), divide into two or more Companies (division) and change its form (change of Company form).

13.1.2 Merger, merger and division of the Company is carried out in accordance with the provisions of the Law on Business Companies.

13.1.3 The decision on status changes of the Company is made by the Founder of the Company in the manner established by this Statute.

13.2 Change in the form of the Company

13.2.1 The company can change its form to another form if it meets the conditions for the establishment of the form of a company established by the Law on Business Companies.

13.2.2 The decision to change the form of the Company is made by the Founder.

**Član 14.
Povjerljivost**

14.1 Lica iz člana 15.1 ovog Statuta, dužni su da čuvaju poslovnu tajnu društva.

14.2 Lica iz člana 15.1 ovog Statuta dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka obavljanja poslova, u periodu od pet godina od dana prestanka.

14.3 Poslovna tajna je podatak, odnosno skup podataka koji nije u cjelosti ili djelimično opštepoznat ili dostupan licima iz krugova koji redovno rade sa tom vrstom podataka, koji imaju ekonomsku vrijednost zato što nijesu opštepoznati i na koje se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite tajnosti na osnovu kojih društvo koje ih zakonito posjeduje obezbjeđuje njihovu tajnost. U interesu zaštite bezbjednosti i uspješnog poslovanja Društva, podaci o poslovanju, razvoju, odnosima i društva sa partnerima i dr. Smatraju se poslovnom tajnom i mogu se objelodanjivati trećim licima isključivo na način predviđen zakonom i u svakom slučaju nakon odluke Osnivača u pisanoj formi.

14.4 Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom i drugim propisom određen kao poslovna tajna.

14.5 Saopštavanje podataka iz člana 15.3 i 15.4 ovog Statuta ne smatra se povredom poslovne tajne, ako je saopštavanje podataka:

- 1) obaveza utvrđena zakonom ili odlukom nadležnog državnog organa;
- 2) neophodno radi zaštite interesa društva;
- 3) učinjeno u cilju obavještanja javnosti o izvršenju djela kažnjivog zakonom.

14.6 U slučaju povrede obaveze čuvanja poslovne tajne, društvo može podnijeti tužbu nadležnom sudu protiv lica iz člana 16.1 ovog Statuta i drugih lica zaposlenih u društvu, u skladu sa zakonom.

14.7 Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposleni koji na bilo koji način dođu u posjed podataka koji su tajni.

14.8 O čuvanju poslovne tajne neposredno nadzor vrši izvršni direktor.

**Article 14.
Confidentiality**

14.1 Persons referred to in Article 15.1 of this Statute are obliged to keep the company's business secret.

14.2 The persons referred to in Article 15.1 of this Statute are obliged to keep the business secret even after the cessation of business, for a period of five years from the date of cessation.

14.3 A trade secret is information, i.e. a set of data that is not in whole or in part generally known or available to persons from the circles that regularly work with that type of data, that have an economic value because they are not generally known and to which appropriate confidentiality protection measures are applied on the basis of which the Company who legally owns them ensures their secrecy. In the interest of protecting the safety and successful operation of the Company, data on operations, development, relations of the Company with partners, etc. they are considered a business secret and may be disclosed to third parties only in the manner provided by law and in any case after the Founder's decision in writing.

14.4 A business secret is also information that is designated as a business secret by law and other regulations.

14.5 Disclosure of data from Article 14.3 and 14.4 of this Statute is not considered a violation of business secrets, if the disclosure of data:

- 1) an obligation established by law or by a decision of a competent state body;
- 2) necessary for the protection of the Company's interests;
- 3) done for the purpose of informing the public about the commission of an act punishable by law.

14.6 In the event of a violation of the obligation to keep business secrets, the Company may file a lawsuit with the competent court against the persons referred to in Article 16.1 of this Statute and other persons employed by the Company, in accordance with the law.

14.7 All employees who come into possession of confidential data in any way are obliged to keep business secrets.

14.8 The protection of trade secrets is directly supervised by the Executive director.

Član 15.
Dužnost pažnje

15.1 Dužnosti pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa ovim zakonom, imaju osnivač, izvršni direktor, ovlašćeni zastupnici i prokuristi.

15.2 Lica iz člana 15.1 ovog Statuta dužni su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu društva kao cjeline.

15.3 Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova i svoje nadležnosti u društvu.

Član 16.
Dužnost prijavljivanja ličnog interesa

16.1 Lica iz člana 16.1 ovog Statuta dužna su da obavijeste Osnivača o postojanju ličnog interesa ili interesa sa njim povezanih lica u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima.

16.2 Lični interes postoji u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između društva i tog lica ili sa njim povezanog lica;
- 2) preduzimanja pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i drugo) koju društvo preduzima prema tom licu ili prema sa njim povezanim licem;
- 3) zaključivanja pravnog posla između društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim ili sa njim povezanim licem u finansijskom odnosu (dužničko-povjerilački odnosi, kao i drugi odnosi kod kojih se može utvrditi povezanost ekonomskih interesa između lica) i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

16.3 Zaključivanje pravnog posla i preduzimanje pravnih radnji iz člana 16.1 i 16.2 ovog Statuta može da se odobri od strane Osnivača.

16.4 Odobrenje iz člana 16.3 ovog Statuta nije potrebno u slučaju:

Article 15.
Duty of care

15.1 Duties of care, reporting of personal interest, avoiding conflicts of interest, keeping business secrets and respecting the prohibition of competition, in accordance with this law, are the responsibility of the founder, executive director, authorized representatives and procurators.

15.2 The persons referred to in Article 15.1 of this Statute are obliged to act conscientiously and with the care of a good businessman in the performance of their obligations, i.e. in the interest of Company as a whole.

15.3 The attention of a good businessman is considered to be the increased level of attention, knowledge, skills and experience required for the performance of tasks and responsibilities in Company.

Article 16.
Duty to report personal interest

16.1 The persons referred to in Article 16.1 of this Statute are obliged to inform the Founder about the existence of a personal interest or the interest of persons related to him in the legal business concluded by the Company, that is, the legal action undertaken by the Company.

16.2 Personal interest exists in case of:

- 1) conclude of a legal transaction between the Company and that person or a person related to him;
- 2) taking legal actions (taking actions in court and other proceedings, waiving rights, etc.) that the Company undertakes against that person or against a person related to him;
- 3) concluding a legal transaction between the Company and a third party, i.e. undertaking legal action by the Company towards a third party, if that third party is with him or a person related to him in a financial relationship (debtor-creditor relationships, as well as other relationships where it can be determined connection of economic interests between persons) and if it can be expected that the existence of that relationship affects his actions.

16.3 The conclusion of a legal transaction and the undertaking of legal actions referred to in Article 16.1 and 16.2 of this Statute may be approved by the Founder.

- 1) postojanja ličnog interesa kod jedinog člana društva ili svih članova društva;
- 2) upisa, odnosno kupovine udjela ili akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova društva;
- 3) pribavljanja sopstvenih udjela, odnosno akcija od strane društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa zakonom.

Član 17.

Dužnost izbjegavanja sukoba interesa

17.1 Lica iz člana 16.1 ovog Statuta ne mogu u svom interesu ili u interesu sa njima povezanim licima da:

- 1) koriste imovinu društva;
- 2) koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, koje nijesu javno dostupne;
- 3) koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.

17.2 Sukob interesa postoji i u slučajevima kada društvo nije bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz člana 17.1 ovog Statuta.

Član 18.

Zabrana konkurencije

18.1 Izvršni direktor društva, ovlašćeni zastupnik, prokurista i lica zaposlena na rukovodećim pozicijama u društvu, ne mogu bez pribavljenog odobrenja Osnivača:

- 1) u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (konkurentsko društvo) imati svojstvo: ortaka i komplementara, člana društva sa ograničenom odgovornošću koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili člana društva sa ograničenom odgovornošću koji je kontrolni član društva; akcionara koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili akcionara koji je kontrolni član društva, izvršnog direktora, članova odbora direktora, članova upravnog odbora, članova nadzornog odbora, zastupnika i prokuriste,
- 2) biti preduzetnik ili poslovođa zaposlen kod preduzetnika koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;

16.4 Approval from Article 17.3 of this Statute is not required in the case of:

- 1) the existence of a personal interest in the sole member of the company or all members of the company;
- 2) registration, ie purchase of shares or shares based on the right of pre-emption, ie the right of pre-emption of members of the company;
- 3) acquisition of own shares, i.e. shares by the company, if this acquisition is carried out in accordance with the law.

Article 17.

Duty to avoid conflicts of interest

17.1 The persons referred to in Article 16.1 of this Statute may not, in their own interest or in the interest of persons connected with them, to:

- 1) use Company property;
- 2) use information obtained in that capacity, which is not publicly available;
- 3) use opportunities to conclude business that arise for the Company.

17.2 A conflict of interest also exists in cases where the Company was not able to use property, information or conclude transactions from Article 17.1 of this Statute.

Article 18.

Non-competition

18.1 The Company's Executive director, authorized representative, procurator and persons employed in management positions in the company cannot, without obtaining the approval of the Founder:

- 1) in another company with the same or similar object of business (competing company) to have the status of: partner and general partner, a member of a limited liability company who owns a significant share in the company's share capital or a member of a limited liability company who is the controlling member of the company; shareholders who have a significant share in the company's share capital or a shareholder who is a controlling member of the company, executive director, members of the board of directors, members of the supervisory board, representatives and procurators,

- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Član 19.

Vođenje poslovne evidencije i javnost poslovanja

19.1 Društvo je dužno da čuva sljedeću dokumentaciju:

- 1) osnivački akt i statut društva;
- 2) rješenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) opšte akte društva;
- 4) knjigu udjela društva;
- 5) dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje svojina i druga imovinska prava društva;
- 6) ugovore koje su članovi organa upravljanja i članovi društva ili sa njima povezana lica zaključili sa društvom.

19.2 Društvo je dužno da dokumentaciju čuva u svom sjedištu ili na drugom mjestu koje je poznato i dostupno Osnivaču.

19.3 Osnivač društva ima pristup aktima i dokumentima društva, u skladu zakonom.

Član 20.

Registar društva

20.1 Društvo vodi Registar društva.

20.2 U registru se zavode sljedeći podaci:

- imena i prezimena Osnivača Društva;
- podaci o osnovnim ulozima Osnivača društva;
- odluke o usvajanju godišnjih obračuna i izvještaja o poslovanju;
- odluke o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka;
- odluke o povećavanju i smanjenju kapitala društva;
- odluke o promjeni statusa pravnog oblika i prestanka društva;

- 2) to be an entrepreneur or a manager employed by an entrepreneur who has the same or similar object of business;
- 3) be employed in a competitive company;
- 4) be otherwise engaged in a competitive company;
- 5) be a member or founder of another legal entity that has the same or similar business purpose.

Article 19.

Business record keeping and business publicity

19.1 The company is obliged to keep the following documentation:

- 1) Founding act and Statute of the Company;
- 2) the decision on the registration of the establishment of the Company;
- 3) general acts of the Company;
- 4) book of shares of the Company;
- 5) documentation proving ownership and other property rights of the Company;
- 6) contracts concluded with the Company by members of the management body and members of the Company or persons related to them.

19.2 The Company is obliged to keep the documentation at its headquarters or in another place that is known and accessible to the Founder.

19.3 The Founder of the Company have access to the acts and documents of the Company, in accordance with the law.

Article 20.

Company register

20.1 The Company maintains the Company Register.

20.2 The following data shall be recorded in the register:

- names and surnames of the Founder of the Company;
- data on the basic roles of the Founder of the company;
- decisions on the adoption of annual accounts and reports on operations;
- decisions on profit distribution and loss coverage;
- decisions on increasing and decreasing the capital of the Company;

- izmjene bilo kojih podataka zavedenih u Registru društva.

20.3 Osnivač Društva ima pravo da pregleda Registar društva kao i spise i dokumenata u kojima se navode informacije obuhvaćene Registrom društva.

20.4 Registar društva vodi se u sjedištu Društva.

20.5 Registar društva uredno se vodi, dok se zavedeni podaci ne smiju mijenjati ili brisati.

Član 21. Nadležno pravo

21.1 Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Ugovora o osnivanju i ovog Statuta biće primijenjeni važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 22. Postupak izmjene Statuta i donošenje opštih akata

22.1 Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi Osnivač Društva. Predlog za izmjene i donošenje Statuta mogu dati:

1. Osnivač i
2. Izvršni direktor.

22.2 Druge opšte akte Društva donosi Osnivač Društva, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

22.3 Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Ugovorom o osnivanju.

22.4 Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Član 23. Prestanak Društva

23.1 Društvo prestaje da postoji brisanjem iz CRPS, zbog:

- decisions on changing the status of the legal form and termination of the Company;
- changes to any data entered in the Company Register.

20.3 The Founder of the Company has the right to inspect the Company Register as well as the files and documents in which the information contained in the Company Register is stated.

20.4 The register of the Company is kept at the registered office of the company.

20.5 The register of the Company is kept properly, while the entered data may not be changed or deleted.

Article 21. Jurisdiction

21.1 The current regulations in Montenegro will be applied to all issues related to the validity, interpretation or execution of the Founding Agreement and this Statute.

Article 22. Procedure for amending the Statute and adoption of general acts

22.1 The Statute is the basic general act of the Company adopted by the Founder of the Company. Proposals for changes and adoption of the Statute can be made by:

1. Founder and
2. Executive director.

22.2 Other general acts of the Company are adopted by the Founder of the Company, with the exception of the general act on the systematization of workplaces, which is adopted by the Executive director in accordance with the legal regulations that regulate labour relations.

22.3 Other general acts of the Company must be in accordance with the Statute and the Founding Agreement.

22.4 Individual acts passed by bodies and authorized individuals in the Company must be in accordance with the corresponding general acts of the Company.

Article 23. Termination of the Company

23.1 The Company ceases to exist upon deletion from the CRPS, due to:

- 1) statusne promjene koja ima za posljedicu prestanak društva;
- 2) sprovođenja postupka likvidacije na osnovu odluke osnivača;
- 3) sprovođenja postupka likvidacije na osnovu sudske odluke;
- 4) zaključivanjem postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Član 24.
Prelazne i završne odredbe

24.1 Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjiva zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.

24.2 Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa promjene Društva u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

24.3 Ostala opšta akta Društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

- 1) status changes resulting in the termination of the Company;
- 2) implementation of the liquidation procedure based on the Founder's decision;
- 3) implementation of the liquidation procedure based on a court decision;
- 4) concluding the bankruptcy procedure in accordance with the law governing bankruptcy.

Article 24.
Transitional and final provisions

24.1 For everything that is not regulated by this Statute, the legal and by-laws valid in Montenegro shall be applied.

24.2 This Statute enters into force immediately after the registration of the change of the Company in the Central Register of Business Entities in Podgorica.

24.3 Other general acts of the Company enter into force on the seventh day from the date of adoption.

OSNIVAČ / THE FOUNDER

SHUAA 5 Commercial Broker LLC

Direktor/Manager



Natasha Ibrahim Hannoun Mansour




Direktor/Manager



Bechara Antoun Raad

**POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
“LUČICE MONTENEGRO” D.O.O. PODGORICA
PUTEM KONVERZIJE POTRAŽIVANJA**



Podgorica, decembar 2023. godine

Povećanje osnovnog kapitala društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica
putem konverzije potraživanja

**POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA
D.O.O."LUČICE MONTENEGRO"PODGORICA
PUTEM KONVERZIJE POTRAŽIVANJA**

PODGORICA, DECEMBAR 2023. GODINE

S A D R Ź A J

1. Izjava procjenjivača	4
2. Predmet i cilj procjene	6
3. Zakonska regulativa kod povećanja osnovnog kapitala.....	7
4. Računovodstveni tretman kapitala društva	8
5. Vrednovanje potraživanja u finansijskom knjigovodstvu	10
6. Izjava procjenitelja o iznosu potraživanja koja se koriste za povećanje osnovnog kapitala društva.....	13

1. IZJAVA PROCJENJIVAČA

Izvršili smo po zahtjevu privrednog društva "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" procjenu fer vrijednosti potraživanja koje društvo "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" ima prema društvu "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica, a koja su Odlukom Osnivača društva "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" predviđena za povećanje osnovnog kapitala društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica.

Procjenu smo izvršili na osnovu podataka koji su prikazani u finansijskom knjigovodstvu društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica i na osnovu podataka finansijskih iskaza sastavljenih za potrebe ove procjene.

Rukovodstvo društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji regulišu njihovo finansijsko izvještavanje, a samim tim i za njihovo prikazivanje u izvještajima.

Ova odgovornost uključuje:

- definisanje i primjenu metoda relevantnih za sastavljanje i prezentaciju finansijskih pozicija koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, kao ni po osnovu kriminalnih radnji ili grešaka;
- odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekat na prezentirane vrijednosti imovine i obaveza, i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do dana na koji se vrši procjena.

**Povećanje osnovnog kapitala društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica
putem konverzije potraživanja**

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o realnosti i pouzdanosti iznosa neraspoređene dobiti koja se želi konvertovati u osnovni kapital društva. Ono uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje relevantnih dokaza kojima se potkrijepljuju iznosi i informacije date u izvještaju o procjeni.

Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom sudu procjenjivača, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim pozicijama, kao i po osnovu nedozvoljenih radnji ili grešaka.

Procjena takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih pozicija koje su predmet procjene.

Iskazana vrijednost potraživanja koja se konvertuju u osnovni kapital društva u ovoj procjeni, izvršena je isključivo za potrebe sprovođenja postupka povećanja osnovnog kapitala društva kod nadležnog CRPS-a, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Smatramo da su dokazi koje smo pribavili dovoljni da obezbijede stabilnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja o fer vrijednosti potraživanja koja su predmet konverzije u osnovni kapital društva.

2. PREDMET I CILJ PROCJENE

Predmet ove procjene je fer vrijednost potraživanja koju društvo "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C", kao osnivač, želi da Odlukom o povećanju osnovnog kapitala privrednog društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica, konvertuje u osnovni kapital društva.

Navedena odluka donesena 06.11.2023.. godine i zasniva se na osnovu odredbi člana 275 stav 1 tačka 2 i stava 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/2020), i odredbi Statuta privrednog društva Društva za proizvodnju, promet i usluge, export-import "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala društva društvo "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" kao osnivač društva "LUČICE MONTENEGRO" želi da potraživanje koje je iskazano u finansijskim iskazima sastavljenim na dan 31.10.2023. godine u iznosu od 887.811,62 €, konvertuje u osnovni kapital društva.

Potraživanje u iznosu od 887.811,62 eura nastalo je kao rezultat većeg broja pozajmica koje je društvo "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" uplatilo u periodu od 2009 do 2023. godine po osnovu sklopljenih Ugovora o pozajmicama.

Treba napomenuti da je društvo "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" osnivač društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica sa 100% procentom vlasništva.

Procjena osnivača, i rukovodstva društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica jeste da će navedeno društvo imati bolju finansijsku poziciju ako iznos koji je uplaćen od strane društva, koje je istovremeno 100% osnivač, konvertuje u osnovni kapital. U tom cilju je, dana 06.11.2023.. godine, donesena Odluka o konverziji potraživanja nastala po osnovu Ugovora o pozajmicama u osnovni kapital "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica.

Cilj procjene jeste da posluži rukovodstvu privrednog društva da izvrši evidenciju povećanja osnovnog kapitala društva kod nadležnog CRPS-a, koji je od strane vlasnika društva Odlukom o povećanju osnovnog kapitala od 06.11.2023. godine neophodno da se konvertuje iz potraživanja povezanog društva u osnovni kapital društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

3. ZAKONSKA REGULATIVA KOD POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA

Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) propisani su načini povećanja kapitala privrednog društva. Osnovni kapital (akcionarskog i d.o.o.) društva se može povećati na sledeće načine:

- 1) dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara;
- 2) konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija od vrijednosti u akcije;**
- 3) iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti društva;
- 4) statusnom promjenom.

U slučaju koji je predmet ove analize, radi se o povećanju osnovnog kapitala putem konverzije potraživanja koje društvo "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" ima kao potraživanje prema društvu "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica.

Povećanje osnovnog kapitala društva putem konverzije potraživanja koje povjerioci ima prema nekom društvu vrši se na način da iskazana obaveza prema tom povjeriocu prestaje da postoji kao obaveza izmirenja iste, ali se istovremeno povjeriocu ustupa dio vlasništva u procentu koji iznos tog potraživanja ima u odnosu na budući iznos ukupnog osnovnog kapitala društva koje uključuje i iznos koji se konvertuje.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala putem konverzije iznosa potraživanja u osnovni kapital prvenstveno je usmjerena na bolju finansijsku poziciju društva kao i bolju likvidnost privrednog društva, a samim tim dovede do znatno lakšeg odvijanja poslovnih aktivnosti privrednog društva.

Privredno društvo "LUČICE MONTENEGRO" je u svojim podacima dostavljenim procjenitelju za potrebe ove procjene u svom finansijskom knjigovodstvu iskazalo ukupna obaveze po osnovu pozajmica u iznosu od 887,811.62 eura, kao zbir pozajmica iz 2009. godine do dana procjene 31.10.2023, godine. Prema zakonu o računovodstvu kao osnov je trebalo da ima vjerodostojnu dokumentaciju, a samim time da postoji računovodstveni uslov za sprovođenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala.

4. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN KAPITALA DRUŠTVA

Kapital nije jedinstvena stavka u bilansu. Međutim, bez obzira na to kako je kapital definisan računovodstvenim propisima, prilikom prikazivanja u finansijskim izvještajima mora se voditi računa o nacionalnim propisima koji uređuju poslovanje privrednih društava, prvenstveno Zakon o privrednim društvima.

Našim Zakonom o privrednim društvima nije detaljnije precizirano koje pozicije čine kapital društva, već su "struktura i djelovi kapitala utvrđeni međunarodnim računovodstvenim standardima koje objavljuje Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASB)".

Prema našem Pravilniku o kontnom okviru i bilasnim obrascima kapital se iskazuje kao:

- Osnovni kapital (računi grupe 30),
- Neuplaćeni upisani kapital (računi grupe 31),
- Rezerve (računi grupe 32),
- Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju (računi 330, 331 i 333),
- Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju (računi 332 i 334),
- Neraspoređena dobit (računi grupe 34),
- Gubitak (računi grupe 35),
- Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli (račun 237).

Predmet ovog našeg razmatranja će biti kapital, odnosno osnovni kapital kao pozicija finansijskog izvještavanja u bilansu stanja. Kako se Zakonom o računovodstvu finansijsko izvještavanje zasniva na Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), to ovom prilikom u

razmatranje uzimamo određenje kapitala koje je dato kroz tu međunarodnu profesionalnu regulativu.

MSFI razlikuju dva koncepta očuvanja kapitala:

- Finansijski koncept očuvanja kapitala, po kojem je kapital izražen u monetarnim jedinicama i društvo nastoji da očuva tako izražen kapital,
- Fizički koncept očuvanja kapitala, po kojem se kapital izražava kao proizvodna sposobnost privrednog društva (koja se, na primjer, mjeri brojem jedinica proizvoda u određenom intervalu vremena) i koju društvo nastoji da očuva.

U slučaju finansijskog koncepta očuvanja kapitala, neto imovina je sinonim za kapital.

Naime prema Konceptualnom okviru za finansijsko izvještavanje kapital je "preostali interes u sredstvima privrednog društva nakon odbitka svih njegovih obaveza", što praktično znači da je kapital definisan kao razlika između vrijednosti njegove imovine i vrijednosti obaveza privrednog društva, odnosno:

$$\text{KAPITAL} = \text{IMOVINA} - \text{OBAVEZE}$$

Ovakvo definisan pojam kapitala često se poistovjećuje sa neto imovinom privrednog društva.

Iz ovakvog odnosa proističe bitna odlika kapitala:

Kapital se ne procjenjuje kao posebna pozicija, već se visina kapitala izvodi kao razlika između (procijenjene) vrijednosti imovine umanjene za (procijenjenu) vrijednost obaveza, i u direktnoj je zavisnosti od toga kako su priznate i vrijednosno iskazane imovina i obaveze društva. Stoga, da bi kapital bio prikazan u pravom iznosu, neophodno je da privredno društvo sačini objektivan bilans stanja koji realno i pošteno prikazuje imovinu i obaveze preduzeća.

5. VREDNOVANJE POTRAŽIVANJA(OBAVEZA) DRUŠTVA U FINANSIJSKOM KNJIGOVODSTVU

Predmet procjene je pozicija potraživanja po osnovu zajma koja je u finansijskim iskazima društva "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C", iskazana kao stavka imovine ovog društva, a koje je takođe u bilansu stanja društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica iskazano kao obaveza tog društva prema povjeriocu-osnivaču.

Vrednovanje svih pozicija finansijskih izvještaja vrši se u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima.

Relevantni Medjunarodni računovodstveni standard prema kojem treba vrednovati ovu poziciju je **Medjunarodni računovodstveni standard 39-Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje.**

Za posmatrano vrednovanje, odnosno procjenu vrijednosti neophodno je uzeti dva perioda i to:

1. Početno vrednovanje na dan sticanja, i
2. Naknadno vrednovanje na dan procjene.

5.1. Početno vrednovanje potraživanja (obaveze)

Uvidom u podatke finansijskog knjigovodstva društva "LUČICE MONTENEGRO" procjenitelj je konstatovao da navedeno potraživanje proknjiženo na kartici kontne **oznake 422-obaveze po osnovu pozajmica-zajmova**, a samim tim pripada kategoriji finansijskih obaveza koja se iskazuju u finansijskim iskazima pravnih lica. Njihovo početno priznavanje u finansijskom knjigovodstvu, odnosno finansijskim izvještajima izvršeno u skladu sa odredbama paragrafa 43 pomenutog MRS-39. Navedeni paragraf zahtijeva pri početnom priznavanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze da ih entitet (preduzeće) vrednuje po njihovoj fer vrijednosti. Fer vrijednost predstavlja iznos po kome se ostvaruje transakcija između dvije nezavisne i voljne strane, koje nijesu unaprijed određene, koje su dobro informisane o predmetu transakcije, i koje su to uradile na uredjenom tržištu.

Početno vrednovanje u finansijskom knjigovodstvu je izvršeno po osnovu poslovne dokumentacije koja je za potrebe finansijskog knjigovodstva od strane rukovodstva društva ocijenjena kao vjerodostojna dokumentacija pri početnom vrednovanju, odnosno priznavanju potraživanja.

**Povećanje osnovnog kapitala društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica
putem konverzije potraživanja**

Prema analitičkoj kartici finansijskog knjigovodstva koja je dostavljena procjenitelju potraživanje je nastalo po osnovu sledećih uplata:

- Uplate po osnovu pozajmica tokom 2009-2023 godine:

R.br.	Datum uplate	Iznos pozajmice
01	Ugovor o zajmu od 09.07.2009. godine	na iznos od 25.000,00 eura
02	Ugovor o zajmu 2009 bez datuma	na iznos od 2.400,00 eura
03	Ugovor o zajmu od 05.12.2012. godine	na iznos od 150.000,00 eura
04	Ugovor o zajmu od 29.10.2014. godine	na iznos od 31.000,00 eura
05	Ugovor o zajmu od 06.08.2015. godine	na iznos od 50.000,00 eur
06	Ugovor o zajmu od 18.11.2016. godine	na iznos od 20.000,00 eura
07	Ugovor o zajmu od 11.12.2017. godine	na iznos od 35.000,00 eura
	Ugovor o zajmu od 08.11.2018. godine	na iznos od 95.000,00 eura
08	Ugovor o zajmu od 27.11.2018. godine	na iznos od 2.000,00 eura
09	Ugovor o asignaciji od 31.12.2018. godine	na iznos od 40.000,00 eura
10	Ugovor o zajmu od 18.05.2020. godine	na iznos od 130.000,00 eura
11	Ugovor o zajmu od 31.08.2020. godine	na iznos od 130.000,00 eura
12	Ugovor o zajmu od 11.10.2021. godine	na iznos od 145.500,00 eura
	UKUPNO	887.900 eura

Kako se radi o uplatama iz inostranstva došlo je do umanjenja ovog iznosa za iznos bankarskih provizija, pa se kao konačan iznos u računovodstvu iskazuje iznos potraživanja od 887,811.62 eura.

Navedeni iznos predstavlja realnu-fer vrijednost potraživanja za uplatioca kreditnih sredstava, dok za društvo koje je primilo navedena kreditna sredstva predstavljaju realan iznos obaveza za potrebe početnog vrednovanja.

5.2. Naknadno vrednovanje na dan procjene

Naknadno vrednovanje potraživanja vrši se kao i početno vrednovanje u skladu sa odredbama MRS-39. Ova potraživanja prema MRS-39 se klasifikuju u grupu finansijskih sredstava koja se ne drže radi trgovanja. Kako se radi o kratkoročnim potraživanjima, uglavnom se ne vrši njihovo diskontovanje, tako da se ta potraživanja u finansijskim iskazima pravnih lica procjenjuju i iskazuju po nominalnoj-početnoj vrijednosti korigovanoj za procijenjenu ispravku vrijednosti.

**Povećanje osnovnog kapitala društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica
putem konverzije potraživanja**

Uvidom u poslovnu dokumentaciju društva "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" koja je sačinjena kao dokumentaciona osnova za nastanak potraživanja prema društvu "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica konstatujemo sledeće:

- Da tokom 2009 - 2023. godine (do dana izrade procjene) nije iskazno smanjenje navedenih potraživanja (izuzev onog koji je dat u tabelarnom pregledu), nije došlo do njihovog umanjenja po osnovu povraćaja novčanih sredstava, ili bilo kakvog drugog umanjenja vrijednosti, koje bi dovelo do umanjenja njihove fer vrijednosti, u odnosu na iskazanu vrijednost u poslovnim knjigama,
- Da su iskazane vrijednosti potraživanja, odnosno obaveza zasnovane na osnovu vjerodostojne dokumentacije koju je rukovodstvo društva ocijenilo kao pouzdanu osnovu za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu,
- Da su u finansijskom knjigovodstvu iskazani po fer vrijednosti, kao i da su u narednom periodu vrednovane na potpuno identičan način definisan računovodstvenim politikama društva, čime nije došlo do umanjenja iskazanih potraživanja, odnosno obaveza.

Na osnovu toga smatramo da je ispunjen uslov iz pomenutog MRS-39 o naknadnom vrednovanju finansijskih sredstava i finansijskih obaveza, i da iznos iskazanih potraživanja, odnosno obaveza na dan procjene predstavlja njihovu fer vrijednost.

6. IZJAVA PROCJENITELJA O IZNOSU POTRAŽIVANJA KOJI SE KONVERTUJE U OSNOVNI KAPITAL

Kroz prethodnu tačku ove analize smo ukazali da se sa stanovišta fer vrijednosti potraživanja društva "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" prema društvu "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica može smatrati iznos pozajmica od 887.811,50 eura. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala društva društvo "SHUAA 5 COMMERCIAL BROKER L.L.C" kao osnivač društva "LUČICE MONTENEGRO" želi da potraživanje koje je iskazano u finansijskim iskazima sastavljenim na dan 31.10.2023. godine u iznosu od 887.811,50 eura, konvertuje u osnovni kapital društva.

Ukupan iznos potraživanja koje osnivač želi da konvertuje u osnovni kapital sastoji se od pozajmica koje su obuhvaćene kroz prikaz ukupnih potraživanja i sastoji se od sledećih pozajmica:

- Ugovor o zajmu od 09.07.2009. godine na iznos od 25.000,00 eura
- Ugovor o zajmu 2009 bez datuma na iznos od 2.400,00 eura
- Ugovor o zajmu od 05.12.2012. godine na iznos od 150.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 29.10.2014. godine na iznos od 31.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 06.08.2015. godine na iznos od 50.000,00 eur
- Ugovor o zajmu od 18.11.2016. godine na iznos od 20.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 11.12.2017. godine na iznos od 35.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 08.11.2018. godine na iznos od 95.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 27.11.2018. godine na iznos od 2.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 31.12.2018. godine na iznos od 40.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 18.05.2020. godine na iznos od 130.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 31.08.2020. godine na iznos od 130.000,00 eura
- Ugovor o zajmu od 11.10.2021. godine na iznos od 145.500,00 eura


**Povećanje osnovnog kapitala društva "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica
putem konverzije potraživanja**

Na osnovu toga što je privredno društvo "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica:

- bilo u obavezi da kao pravno lice registrovano za obavljanje privredne djelatnosti sastavlja finansijske iskaze o svom poslovanju prema Međunarodnim računovodstvenim standardima i da rukovodstvo društva shodno odredbama Zakona o računovodstvu u njima prikaže realno stanje poslovanja,
- da je privredno društvo "LUČICE MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica sastavilo finansijske iskaze za period 2009 do 2022. godine koje je dostavilo nadležnom poreskom organu, i u kojem je iskazalo podatke o vrijednosti potraživanja tokom perioda,
- da je shodno računovodstvenim propisima izvršena analiza primijenjenih računovodstvenih politika, i da je metodologija vrednovanja pozicija bilansa stanja identična propisanoj međunarodnoj računovodstvenoj regulativi,
- kao i da je na dan 31.10.2023. godine dostavilo kartice finansijskog knjigovodstva o iskazanim obavezama po osnovu pozajmica prema osnivaču u ukupnom iznosu od 887,811.62 eura,

smatramo da iznos potraživanja od 887,811.62 eura predstavlja realnu (fer) vrijednost potraživanja koja se odlukom osnivača društva želi pretvoriti u osnovni kapital društva, a samim time da ispunjava uslov da se navedena promjena povećanja osnovnog kapitala registruje kod CRPS-a Podgorica kao nadležnog organa.

PROCJENITELJ
Šćekić Rade dipl. ecc.
Ekonomsko-finansijska oblast
Procjenjivač
RADE ŠĆEKIĆ
dipl. ecc.
Licenca br. 14



UDRUŽENJE NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA
CRNE GORE

Članica
TEG-VA
THE EUROPEAN TEG-VA ASSOCIATION



N^o 93

PROCJENJIVAČ

Ščekić Rade dipl.ekon.

PREDSJEDNIK
KOMISIJE

PODGORICA
Decembar 2022



PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA

Sertifikat važi do 31.12.2023 god.



PUNOMOĆJE

Privredno društvo **SHUAA 5 Commercial Broker LLC**, uredno osnovano u Emiratu Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, sa dozvolom za obavljanje privredne djelatnosti br. 1057225 i sjedištem u: H Hotels Offices, poštanski broj 31045, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati,

u svojstvu osnivača sa 100% udjela u društvu **LUČICE MONTENEGRO doo**, PIB 02436981, II Crnogorskog bataljona 2E, Podgorica,

ovime ovlašćuje **Anju Čvorović**, [REDACTED]

br. 78, i **Draganu Zindović** [REDACTED]

kako bi, obje pojedinačno, u ime i za račun Društva, preduzimale sve pravne radnje i poslovne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima države Crne Gore, a posebno:

da podnesu zahtjev u Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore sa pratećom dokumentacijom i da preuzmu rješenje o povećanju kapitala Društva, da potpišu bilo koji drugi dokument ili obrazac koji bi mogao biti potreban u pravcu povećanju kapitala Društva;

da iz Centralnog registra privrednih subjekata preuzmu Izvod iz registra za Društvo na kojem lični podaci nisu zaštićeni.

Datum: 01.12.2023. godine

U ime Osnivača SHUAA 5 Commercial Broker LLC

Direktor

[svojeručni potpis]

Natasha Ibrahim Hannoun Mansour

Direktor

[svojeručni potpis]

Bechara Antoun Raad


POWER OF ATTORNEY

On behalf of the company SHUAA 5 Commercial Broker LLC, a company established in the Emirate [REDACTED] 1057225 and registered office H Hotels Offices, postal code 31045, Dubai, United Arab Emirates, as the 100 % founder of the company Limited Liability Company "LUČICE MONTENEGRO" TIN 02436981, II Crnogorskog bataljona 2E, Podgorica, hereby authorizes Anja Čvorović, Attorney at law [REDACTED] [REDACTED] Affairs of Montenegro, Regional Unit Podgorica, with permanent residence in Podgorica, address Bulevar Džordža Vašingtona No. 78, Montenegro and Dragana Zindović [REDACTED], with full power of substitution, in order to, all individually, in the name and on behalf of the company, undertake all legal actions and business activities in accordance with the legal regulations of the state of Montenegro, and in particular to submit a request to the Central Register of Commercial Entities according to the Law on Commercial Entities of Montenegro with accompanying documentation and obtain a decision on increase of the Company capital, to sign any other document or form that might be needed for increase of the Company capital, to take over the company's extract from the Central Register of Business Entities without protected data.

Date: 01.12.2023.


On behalf of the Founder SHUAA 5 Commercial Broker LLC

Manager


Natasha Ibrahim Hannoun Mansour



Manager


Bechara Antoun Raad

TUMAČ
Ana Ponoš

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministara pravde
br. UP-OS-109/22-582-1 od 25. maja 2022. godine, na vrijeme od
pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 22-12-2023

Pečat

INTERPRETER/TRANSLATOR
Ana Ponoš


for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice
br. UP-OS-109/22-582-1 dated 25 May 2022, for the period of five years, and that
that this is the true translation of the original document.

Translation fee _____ €.

In Podgorica, on _____

Seal

Signature



POWER OF ATTORNEY

[REDACTED]
Hotels Offices, postal code 31045, Dubai, United Arab Emirates, as the 100 % founder of the company Limited Liability Company "LUČICE MONTENERGO" TIN 02436981, II Crnogorskog bataljona 2E, Podgorica, hereby authorizes Anja Čvorović, Attorney at law f [REDACTED]

[REDACTED]
Podgorica, with permanent residence in Podgorica, address Bulevar Džordža Vašingtona No. 78, Montenegro and Dragana Zindović [REDACTED]
[REDACTED]

undertake all legal actions and business activities in accordance with the legal regulations of the state of Montenegro, and in particular to submit a request to the Central Register of Commercial Entities according to the Law on Commercial Entities of Montenegro with accompanying documentation and obtain a decision on increase of the Company capital, to sign any other document or form that might be needed for increase of the Company capital, to take over the company's extract from the Central Register of Business Entities without protected data.

Date: 01.12.2023.


On behalf of the Founder SHUAA 5 Commercial Broker LLC

• Manager


Natasha Ibrahim Hannoun Mansour



Manager


Bechara Antoun Raad